

1429.

Saglasno članu 28 stav 1 Zakona o nacionalnom javnom emiteru – Javnom medijskom servisu Crne Gore („Službeni list CG”, broj 60/24), u vezi sa upućenim Javnim pozivom za imenovanje četiri člana Savjeta Javnog medijskog servisa Crne Gore, broj 00-32-2/26-266 od 30. marta 2026. godine, Administrativni odbor Skupštine Crne Gore 28. saziva, objavljuje

**LISTU
BLAGOVREMENIH I POTPUNIH PREDLOGA
KANDIDATA ZA ČETIRI ČLANA SAVJETA JAVNOG MEDIJSKOG SERVISA CRNE
GORE**

1. Predlog Privredne komore Crne Gore i udruženje poslodavaca koje je zastupljeno u Socijalnom savjetu, za jednog člana:

1) Pavle Radovanović, kandidat Privredne komore Crne Gore;

2. Predlog nevladinih organizacija iz oblasti medija (osim udruženja emitera), za jednog člana:

1) Olivera Nikolić, kandidatkinja nevladinih organizacija:

1. NVO „Ul info”;

2. Nevladino udruženje Media centar;

3. Nevladino udruženje CENTAR SJEVERA i

4. Nevladina fondacija „Centar za istraživačko novinarstvo Crne Gore”.

2) Veselin Drljević, kandidat nevladinih organizacija:

1. Nevladino udruženje „Udruženje novinara Cetinja”;

2. NVO Udruženje sportskih novinara Crne Gore;

3. NVO Centar za kulturu i obrazovanje;

4. Nevladino udruženje SAČUVAJMO DEMOKRATSKE VRIJEDNOSTI;

5. Nevladino udruženje „UDRUŽENJE KNJIŽEVNIKA CRNE GORE”;

6. Nevladino udruženje „UDRUŽENJE ZA ZAŠTITU I OČUVANJE PRIRODE KAPETANOVO JEZERO”;

7. Nevladino udruženje „Informativni centar Pljevlja”;

8. Nevladino udruženje „Društvo crnogorskih novinara”;

9. Nevladino udruženje CENTAR ZA RURALNI RAZVOJ CRNE GORE;

10. NVO „Institut za savremeno obrazovanje i stručno usavršavanje-MONTENEGRO EDUCATION”;

11. Nevladino udruženje „Akademija fudbala PRO”;

12. Nevladino udruženje KULTURNI CENTAR HOMER;

13. Nevladino udruženje >> IN4S (Infors) <<;

14. Nevladino udruženje ASOCIJACIJA SPORTSKIH NOVINARA, SPORTISTA I SPORTSKIH RADNIKA JUGOISTOČNE EVROPE U BORBI PROTIV DOPINGA I NASILJA U SPORTU;

15. Nevladino udruženje IDENTITET;

16. NVO „Zenit plus Montenegro”;

17. NVO CENTAR EVROPSKOG PROGRESA;

18. Nevladino udruženje „Mladi romi Podgorica”;

19. Nevladino udruženje ASISTENT;

20. Nevladino udruženje „DOBRO CRNE GORE” i

21. Nevladino udruženje „DRUŠTVO ZA DEMOKRATIZACIJU, TOLERANCIJU, INFORMISANJE, OBRAZOVANJE I KULTURU GRAĐANA PROGRES PLUS”.

3. Predlog nevladinih organizacija iz oblasti zaštite ljudskih prava i sloboda, za jednog člana:

1) Vladan Mićunović, kandidat nevladinih organizacija:

1. Nevladina organizacija „Mare Mare”;

2. Nevladino udruženje „UDRUŽENJE MLADIH SA HENDIKEPOM CRNE GORE”;
3. Nevladino udruženje „35mm”;
4. Nevladino udruženje „MOZAIK”;
5. NVO „Libertas Montenegro”;
6. Nevladino udruženje ”CENTAR ZA DEMOKRATSKU TRANZICIJU”;
7. Nevladino udruženje ”SOS TELEFON ZA ŽENE I DJECU ŽRTVE NASILJA”;
8. Nevladino udruženje >>CENTAR ZA ŽENSKA PRAVA<<;
9. Nevladino udruženje „Žuti leptir”;
10. Nevladino udruženje ”SOS TELEFON ZA ŽENE I DJECU ŽRTVE NASILJA ULCINJ”;
11. Nevladino udruženje „SAVEZ SLIJEPIH CRNE GORE”;
12. Nevladino udruženje ”SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić”;
13. Nevladino udruženje „SIGURNA ŽENSKA KUĆA”;
14. Nevladino udruženje NVO >>UDRUŽENJE FIZIOTERAPEUTA ZA POMOĆ DJECI I OMLADINI SA SMETNJAMA U RAZVOJU<<;
15. Nevladino udruženje Udrženje za podršku djeci sa poteškoćama u razvoju i njihovim porodicama Crne Gore;
16. NVO „Bihorski parlament”;
17. Nevladino udruženje „Multimedijalni studio Bijelo Polje”;
18. NVO „Razvojni centar”;
19. Nevladino udruženje „DEMOKRATSKI PROGRES”;
20. Nevladino udruženje „Centar za afirmaciju RE populacije” i
21. Nevladino udruženje „OPTIMISTI”.
- 2) Amar Škrijelj, kandidat nevladinih organizacija:
 1. Nevladino udruženje KULTURNA SCENA;
 2. Nevladino udruženje NVO „Srpsko narodno vijeće Crne Gore”;
 3. Nevladino udruženje NVO „Srpsko kulturno društvo VUK”;
 4. Nevladino udruženje Konferencija srpskih nacionalnih organizacija iz zemalja regiona;
 5. Nevladino udruženje NVO „Srpska književna zadruga u Crnoj Gori”;
 6. Nevladina fondacija FABRIKA MLADIH;
 7. Nevladino udruženje NVO Srpski informativno-kulturni klub „Sveti Sava”;
 8. Nevladina organizacija Romska vrijeme;
 9. Nevladino udruženje „Mreža nevladinih organizacija Petnjica”;
 10. Nevladino udruženje „LGBT Forum Progres”;
 11. NVO „ALFA CENTAR”;
 12. Nevladina fondacija „Građanska alijansa”;
 13. Inicijativa mladih za ljudska prava;
 14. NVO „Socijalni Centar”;
 15. Nevladino udruženje BOŠNJAČKO DRUŠTVO KULTURE AVLIJA;
 16. Nevladino udruženje „BIJELI LJILJAN”;
 17. Nevladino udruženje Centar za bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja Crne Gore >>Defendologija<<;
 18. Nevladino udruženje „ASOCIJACIJA ZA MEĐUKULTURNO DJELOVANJE”;
 19. Nevladino udruženje ”Nevladino udruženje Ikre Rožaje”;
 20. NVO „Evropska razvojna ideja”;
 21. Nevladino udruženje GRAĐANSKA INICIJATIVA MLADIH;
 22. Nevladino udruženje KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO „BIHOR”
 23. Nevladino udruženje ”KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO-RAMADAN ŠARKIĆ” i
 24. Nevladino udruženje „CENTAR ZA SEOSKI RAZVOJ”.
4. Predlog Crnogorskog olimpijskog komiteta i Crnogorskog paraolimpijskog komiteta, za jednog člana:

1) Radenko Lacmanović, kandidat paraolimpijskog komiteta Crne Gore.

Broj 00-63-14/26-190

Podgorica, 4. jun 2026. godine

Administrativni odbor Skupštine Crne Gore 28. saziva

Predsjednica odbora,

mr Jelena Nedović, s.r.

1430.

Na osnovu člana 9 Zakona o restriktivnim mjerama („Službeni list CG", broj 119/24), Vlada Crne Gore, na sjednici od 14. maja 2026. godine, donijela je

ODLUKU

O UVOĐENJU MEĐUNARODNIH RESTRIKTIVNIH MJERA UTVRĐENIH ODLUKAMA SAVJETA EVROPSKE UNIJE I REGULATIVAMA EVROPSKE UNIJE S OBZIROM NA STANJE U REPUBLICI HAITI

Član 1

Ovom odlukom uvode se međunarodne restriktivne mjere s obzirom na stanje u Republici Haiti, koje su utvrđene:

1) odlukama Savjeta Evropske unije 2022/2319/ZVBP od 25. novembra 2022. godine, 2023/338/ZVBP od 14. februara 2023. godine, 2023/1574/ZVBP od 28. jula 2023. godine, 2023/2575/ZVBP od 13. novembra 2023. godine, 2024/290/ZVBP od 12. januara 2024. godine, 2024/1804/ZVBP od 24. juna 2024. godine, 2024/1968/ZVBP od 15. jula 2024. godine, 2024/2756/ZVBP od 24. oktobra 2024. godine, 2024/3139/ZVBP od 16. decembra 2024. godine, 2025/601/ZVBP od 24. marta 2025. godine, 2025/1429/ZVBP od 15. jula 2025. godine, 2025/1439/ZVBP od 15. jula 2025. godine, 2025/1575/ZVBP od 29. jula 2025. godine, 2025/2442/ZVBP od 1. decembra 2025. godine i 2025/2561/ZVBP od 15. decembra 2025. godine, kojima se Crna Gora pridružila, u skladu sa vanjskopolitičkim prioritetom usaglašavanja sa Evropskom unijom, u oblasti zajedničke vanjske i bezbjednosne politike; i

2) regulativama Evropske unije 2022/2309 od 25. novembra 2022. godine, 2023/331 od 14. februara 2023. godine, 2023/1569 od 28. jula 2023. godine, 2023/2573 od 13. novembra 2023. godine, 2024/291 od 12. januara 2024. godine, 2024/1803 od 24. juna 2024. godine, 2024/2465 od 10. septembra 2024. godine, 2024/2755 od 24. oktobra 2024. godine, 2024/3138 od 16. decembra 2024. godine, 2025/608 od 24. marta 2025. godine, 2025/1433 od 15. jula 2025. godine, 2025/1576 od 29. jula 2025. godine, 2025/2443 od 1. decembra 2025. godine i 2025/2567 od 15. decembra 2025. godine, kojima se Crna Gora pridružila, u skladu sa vanjskopolitičkim prioritetom usaglašavanja sa Evropskom unijom, u oblasti zajedničke vanjske i bezbjednosne politike.

Član 2

Stalni aktivni link za pristup prečišćenom (konsolidovanom) tekstu odluka iz člana 1 stav 1 tačka 1 ove odluke, objavljenih u Službenom listu Evropske unije je: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A020-22D2319-20251215> od 15. decembra 2025. godine.

Stalni aktivni link za pristup prečišćenom (konsolidovanom) tekstu regulativa iz člana 1 stav 1 tačka 2 ove odluke, objavljenih u Službenom listu Evropske unije je: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02022R2309-20251215> od 15. decembra 2025. godine.

Član 3

Zabrane, ograničenja i izuzeci od zabrana i ograničenja i druge restriktivne mjere predviđene odlukama i regulativama iz člana 1 ove odluke koje se odnose na države članice Evropske unije primjenjuju se u Crnoj Gori danom donošenja ove odluke.

Član 4

Ministarstvo finansija, Ministarstvo ekonomskog razvoja, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo pomorstva, Ministarstvo saobraćaja, Ministarstvo energetike i rudarstva, Ministarstvo javnih radova, Agencija za sprečavanje korupcije, Agencija za nacionalnu bezbjednost, Agencija za civilno vazduhoplovstvo, Agencija za elektronske medije, Uprava za nekretnine, Uprava za državnu imovinu, Poreska uprava, Uprava carina, Centralna banka Crne Gore, kreditne i druge finansijske institucije, kao i drugi organi, fizička lica koja obavljaju djelatnost, pravna lica, odnosno drugi subjekti i tijela nadležni za primjenu restriktivnih mjera koje su uvedene ovom odlukom, dužni su da, u okviru svojih nadležnosti, odnosno djelatnosti, obezbijede primjenu ove odluke.

Član 5

Nadležni organi, fizička lica, pravna lica, odnosno drugi subjekti i tijela iz člana 4 ove odluke, dužni su da, u skladu sa članom 66 stav 1 Zakona o restriktivnim mjerama, podatke o primjeni ove odluke unose u pojedinačne evidencije o primjeni restriktivnih mjera, kao i da te podatke dostavljaju Stalnom koordinacionom tijelu za restriktivne mjere.

Član 6

Na Crnu Goru ne odnose se odredbe odluka i regulativa iz člana 1 ove odluke koje regulišu prava i obaveze između države članice Evropske unije, s jedne strane, i institucija, tijela, agencija i službi Evropske unije ili mehanizama koje uspostavi Evropska unija, kao i drugih država članica Evropske unije, sa druge strane, i to:

- traženje i davanje saglasnosti, podnošenje izvještaja, obavještanje prema/ili od strane institucija, tijela, agencija i službi Evropske unije ili mehanizama koje uspostavi Evropska unija, odnosno prema/ili od strane države članice Evropske unije;

- finansijska ili bilo koja druga davanja ili obaveze u korist institucija, tijela, agencija i službi Evropske unije ili mehanizama koje uspostavi Evropska unija, odnosno u korist države članice Evropske unije;

- odgovornost koja proizilazi isključivo iz punopravnog članstva u Evropskoj uniji za kršenje obaveza koje su propisane odlukama Savjeta Evropske unije i regulativama Evropske unije iz člana 1 ove odluke;

- unutrašnje odnose u Evropskoj uniji, između Evropske unije i njenih država članica ili između država članica Evropske unije međusobno.

Član 7

Ova odluka će se primjenjivati do 29. jula 2026. godine.

Ako Savjet Evropske unije, prije isteka vremena iz stava 1 ovog člana, donese odluku o produženju primjene međunarodnih restriktivnih mjera, ova odluka će se primjenjivati do novog roka utvrđenog tom odlukom Savjeta Evropske unije.

Član 8

Tekst odluka i regulativa iz člana 1 ove odluke biće objavljen na internet stranici Ministarstva vanjskih poslova.

Član 9

U slučaju bilo kakvog odstupanja u tumačenju odredbi odluka i regulativa iz člana 1 ove odluke, mjerodavan je tekst na engleskom jeziku.

Član 10

Ova odluka objaviće se u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 11-011/26-1820/3

Podgorica, 14. maja 2026. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
mr Miloško Spajić, s.r.

1431.

Na osnovu člana 9 Zakona o restriktivnim mjerama („Službeni list CG”, broj 119/24), Vlada Crne Gore, na sjednici od 14. maja 2026. godine, donijela je

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O UVOĐENJU MEĐUNARODNIH RESTRIKTIVNIH MJERA UTVRĐENIH ODLUKAMA SAVJETA EVROPSKE UNIJE I REGULATIVAMA EVROPSKE UNIJE U ODNOSU NA DJELOVANJA KOJA PODRIVAJU ILI UGROŽAVAJU TERITORIJALNI INTEGRITET, SUVERENITET I NEZAVISNOST UKRAJINE

Član 1

U Odluci o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih odlukama Savjeta Evropske unije i regulativama Evropske unije u odnosu na djelovanja koja podrivaju ili ugrožavaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine („Službeni list CG”, br. 57/25, 119/25, 163/25 i 27/26) u članu 1 stav 1 tačka 1 poslije riječi: „2025/2036/ZVBP od 23. oktobra 2025. godine” stavlja se zarez, a riječi: „i 2025/2594/ZVBP od 15. decembra 2025. godine,” zamjenjuju se riječima: „2025/2594/ZVBP od 15. decembra 2025. godine, 2026/696/ZVBP od 14. marta 2026. godine i 2026/614/ZVBP od 16. marta 2026. godine.”.

U tački 2 poslije riječi: „2025/2037 od 23. oktobra 2025. godine” stavlja se zarez, a riječi: „i 2025/2588 od 15. decembra 2025. godine,” zamjenjuju se riječima: „2025/2588 od 15. decembra 2025. godine, 2026/695 od 14. marta 2026. godine i 2026/613 od 16. marta 2026. godine.”.

Član 2

Član 2 mijenja se i glasi:

„Stalni aktivni link za pristup prečišćenom (konsolidovanom) tekstu odluka iz člana 1 stav 1 tačka 1 ove odluke, objavljenih u Službenom listu Evropske unije je: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20260316> od 16. marta 2026. godine.

Stalni aktivni link za pristup prečišćenom (konsolidovanom) tekstu regulativa iz člana 1 stav 1 tačka 2 ove odluke, objavljenih u Službenom listu Evropske unije je: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0269-20260316> od 16. marta 2026. godine.”

Član 3

Poslije člana 3c dodaje se novi član koji glasi:

„Član 3č

Zabrane, ograničenja i izuzeci od zabrana i ograničenja i druge restriktivne mjere predviđene odlukama Savjeta Evropske unije 2026/696/ZVBP od 14. marta 2026. godine i 2026/614/ZVBP od 16. marta 2026. godine i regulativama Evropske unije 2026/695 od 14. marta 2026. godine i 2026/613 od 16. marta 2026. godine koje se odnose na države članice Evropske unije primjenjuju se u Crnoj Gori danom donošenja ove odluke.”

Član 4

Ova odluka objaviće se u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 11-011/26-1821/3

Podgorica, 14. maja 2026. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
mr Miloško Spajić, s.r.

1432.

Na osnovu člana 29 stav 3 Zakona o unutrašnjim poslovima („Službeni list CG”, br. 70/21, 123/21, 3/23, 84/24 i 40/26), Ministarstvo unutrašnjih poslova donijelo je

**ODLUKU
O DOPUNAMA KODEKSA
POLICIJSKE ETIKE**

Član 1

U Kodeksu policijske etike („Službeni list CG”, broj 29/26) u članu 22 stav 1 na kraju alineje 3 tačka se zamjenjuje zarezom i dodaje nova alineja koja glasi:

„- daje mišljenje sa preporukama policijskim službenicima koji se obraćaju Etičkom odboru radi povjerljivog savjetovanja u vezi sa primjenom ovog kodeksa.”.

Član 2

Poslije člana 22 dodaje se novi član koji glasi:

„Povjerljivo savjetovanje

Član 22a

Policijski službenik u slučaju nedoumice da li je njegovo ponašanje u skladu sa ovim kodeksom može se pisanim putem obratiti Etičkom odboru radi povjerljivog savjetovanja u vezi sa primjenom ovog kodeksa.

U slučaju iz stava 1 ovog člana Etički odbor daje mišljenje sa preporukama u roku od 30 dana od dana obraćanja policijskog službenika.

Povjerljivo savjetovanje iz stava 1 ovog člana podrazumijeva zaštitu privatnosti policijskog službenika u komunikaciji sa Etičkim odborom.

Etički odbor ne razmatra anonimna obraćanja.”

Član 3

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

01 Broj: 070/26-27383

Podgorica, 4. juna 2026. godine

Ministar,
Danilo Šaranović, s.r.

1433.

Na osnovu člana 30 stav 1 Zakona o uređenju prostora („Službeni list CG“, broj 19/25), Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine donijelo je

P R A V I L N I K
O BLIŽEM SADRŽAJU I FORMI PLANSKOG DOKUMENTA, KRITERIJUMIMA
NAMJENE POVRŠINA, ELEMENTIMA URBANISTIČKE REGULACIJE I
JEDINSTVENIM GRAFIČKIM SIMBOLIMA

Član 1

Ovim pravilnikom uređuje se bliži sadržaj i forma planskog dokumenta, kriterijumi namjene površina, elementi urbanističke regulacije i jedinstveni grafički simboli.

Član 2

Planski dokument sadrži tekstualni, numerički i grafički dio.
Bliži sadržaj planskog dokumenta dat je u Prilogu 1.

Član 3

Forma planskog dokumenta predstavlja oblik i format u kojem se planski dokument izrađuje i dostavlja nosiocu pripremljenih poslova na izradi i donošenju planskog dokumenta.
Forma planskog dokumenta data je u Prilogu 1.

Član 4

Planskim dokumentima utvrđuju se opšte i detaljne kategorije namjena površina, kao i posebni režimi korišćenja.
Kriterijumi namjene površina dati su u Prilogu 1.

Član 5

Elementi urbanističke regulacije su osnov za izradu urbanističko-tehničkih uslova za svaku pojedinačnu parcelu.
Elementi urbanističke regulacije dati su u Prilogu 1.

Član 6

Grafički simboli koji se obavezno primjenjuju u planskim dokumentima dati su u Prilogu 2.

Član 7

Prilozi 1 i 2 čine sastavni dio ovog pravilnika.

Član 8

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaju da važe Pravilnik o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta („Službeni list CG“, broj 91/20) i Pravilnik o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta, kriterijumima namjene površina, elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima („Službeni list CG“, br. 24/10 i 33/14).

Član 9

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 01-332/26-3153/3
Podgorica, 2. juna 2026. godine

Ministar,
Slaven Radunović, s.r.

I. SADRŽAJ PLANSKOG DOKUMENTA

1. Tekstualni dio

Tekstualni dio planskog dokumenta sadrži:

- Uvodni dio;
- Analitički dio;
- Planski dio sa smjernicama za sprovođenje.

1.1. Uvodni dio

Uvodni dio planskog dokumenta sadrži: zakonski osnov, planski period, osnovna polazišta iz programskog zadatka, opis, granice i površinu zahvata planskog dokumenta.

1.2. Analitički dio

Analitički dio planskog dokumenta sadrži prikaz postojećeg stanja organizacije, uređenja i korišćenja prostora, a naročito:

- 1) kontaktne zone i položaj u odnosu na okruženje;
- 2) analizu prirodnih karakteristika;
- 3) demografsku analizu;
- 4) analizu postojećeg stanja namjena, fizičkih struktura i kapaciteta;
- 5) analizu predjela (vrednovanje i pogodnost predjela za razvoj);
- 6) analizu zaštićenih područja;
- 7) analizu postojećeg stanja objekata društvene infrastrukture (objekti školstva, zdravstva, socijalne zaštite...);
- 8) analizu postojećih objekata infrastrukture;
- 9) analizu postojeće prostorno planske dokumentacije;
- 10) analizu studijske i tehničke dokumentacije;
- 11) obaveze po potvrđenim i objavljenim međunarodnim ugovorima;
- 12) ocjene iskazanih zahtjeva i potreba zainteresovanih korisnika prostora i organa za posebne uslove;
- 13) sinteznu ocjenu postojećeg stanja; i
- 14) pregled problema, ograničenja i potencijala planskog područja.

1.3. Planski dio sa smjernicama za sprovođenje

Planski dio sadrži planirano rješenje organizacije, uređenja i korišćenja prostora, a naročito:

- 1) obrazloženje planskog koncepta (polazne osnove, vizija, principi i ciljevi razvoja);
- 2) planirano rješenje organizacije, uređenja i korišćenja prostora;
- 3) demografsku projekciju;
- 4) ekonomsko - tržišnu projekciju;
- 5) sektorske projekcije (poljoprivreda, turizam, privreda i dr.);
- 6) mjere zaštite i planiranje razvoja predjela;
- 7) mreže i objekte društvene infrastrukture – suprastrukture;
- 8) mreže i objekte infrastrukture;
- 9) podjelu na zone;
- 10) bilanse i kapacitete;
- 11) uslove u pogledu planiranih namjena;
- 12) urbanističko-tehničke uslove i smjernice za izgradnju objekata;

- 13) smjernice i mjere zaštite i sprovođenja planskog dokumenta;
- 14) smjernice za tretman neformalnih objekata i naselja; i
- 15) faze realizacije.

Ekonomsko- tržišna projekcija sadrži, naročito:

- procjenu vrijednosti investicija u realizaciji novoplaniranih sadržaja i pripadajuće infrastrukture;
- procjenu ekonomske isplativosti planiranih investicija;
- procjenu direktnih i indirektnih efekata investicija;
- procjenu iznosa naknade za uređenje građevinskog zemljišta; i
- procjenu iznosa gradske rente.

Smjernice za sprovođenje, u skladu sa vrstom planskog dokumenta, sadrže, naročito:

- 1) smjernice za dalju plansku razradu;
- 2) smjernice za faznu realizaciju planskog dokumenta;
- 3) smjernice za zaštitu prirodnih i pejzažnih vrijednosti i kulturne baštine;
- 4) smjernice za zaštitu graditeljskog nasleđa i ambijenta okruženja;
- 4) smjernice za oblikovanje struktura i prostora;
- 5) smjernice za zaštitu životne sredine;
- 6) smjernice za zaštitu od interesa za odbranu zemlje;
- 7) smjernice za sprječavanje i zaštitu od prirodnih i tehničko – tehnoloških nesreća;
- 8) smjernice za ublažavanje uticaja na klimatske promjene;
- 9) smjernice za povećanje energetske efikasnosti i korišćenje obnovljivih izvora energije;
- 10) urbanističko – tehničke uslove i smjernice za izgradnju objekata i dr.

2. Numerički dio

Numerički dio planskog dokumenta čini brožani prikaz postojećeg stanja i planiranih zahvata u prostoru i čini sastavni dio tekstualnog (analitičkog i planskog) i grafičkog dijela.

3. Grafički dio

Grafički dio planskog dokumenta čine kartografski prikazi i grafički prilozi kojim se prikazuje postojeće stanje i planirano rješenje, u zavisnosti od vrste planskog dokumenta.

Grafički dio planskog dokumenta sadrži:

- 1) topografsku kartu, odnosno topografsko – katastarski plan ili drugu ažurnu i ovjerenu podlogu izdatu od strane nadležnog organa državne uprave sa granicom plana;
- 2) administrativnu podjelu i podjelu po područjima za koja se donosi;
- 3) karte osnovnih prirodnih uslova (pedologija, vegetacija, klima, hidrogeologija);
- 4) inženjersko – geološke i seizmičke karakteristike terena sa prikazom pogodnosti terena;
- 5) postojeću mrežu naselja i namjenu površina sa infrastrukturom;
- 6) planiranu mrežu naselja;
- 7) plan namjene površina prema opštim ili detaljnim kategorijama namjene površina u zavisnosti vrste planskog dokumenta;
- 8) podjelu na planske zone;
- 9) plan saobraćajne infrastrukture;
- 10) plan ostale tehničke infrastrukture (hidrotehničke, elektroenergetske, elektronske-komunikacione, termotehničke, komunalne);

- 11) plan predjela/plan zelenih površina;
- 12) plan uslova i režima zaštite životne sredine, prirodne i kulturne baštine; i
- 13) plan sa smjernicama za sprovođenje planskog dokumenta (faze realizacije, oblici intervencija i dalja planska razrada);
- 14) prostorne oblike (trodimenzionalni prikaz u pogledu visinskih odnosa, gabarita i rasporeda u prostoru, sa sjenkama).

Planski dokumenti koji obuhvataju područje morskog dobra sadrže i obalnu liniju, liniju morske obale i liniju granice morskog dobra, utvrđene u skladu sa zakonom kojim se uređuje morsko dobro.

Broj karata na kojima se prikazuju sadržaji iz stava 2 ove tačke zavisi od mogućnosti objedinjavanja pojedinih tematskih sadržaja, s tim da sadržaj mora biti pregledno prezentovan, odnosno da je moguća identifikacija površina i objekata svake pojedinačne tematske oblasti.

4. Dokumentaciona osnova

Dokumentaciona osnova predstavlja hronološki sistematizovan skup materijala i dokumenata koji su korišćeni pri izradi planskog dokumenta.

Dokumentaciona osnova iz stava 1 ove tačke sadrži:

- 1) odluku o izradi planskog dokumenta sa programskim zadatkom;
- 2) izvještaj o upoznavanju javnosti sa izradom planskog dokumenta (mišljenjima, zahtjevima i predlozima zainteresovane javnosti i organa za posebne uslove);
- 3) mišljenje organa za posebne uslove i jedinice lokalne samouprave;
- 4) izvještaj o reviziji planskog dokumenta;
- 5) izvještaj o javnoj raspravi, odnosno ponovnoj javnoj raspravi;
- 6) saglasnost organa državne uprave nadležnog za poslove planiranja prostora i drugih organa državne odnosno lokalne uprave;
- 7) saglasnost organa državne uprave nadležnog za poslove zaštite životne sredine na izvještaj o stateškoj procjeni uticaja planskog dokumenta na životnu sredinu (ako je utvrđena obaveza izrade);
- 8) odluku o donošenju planskog dokumenta;
- 9) bazne studije;
- 10) podatke i dokumente dostavljene od strane organa za posebne uslove; i
- 11) drugu dokumentaciju i podatke od značaja za planski dokument.

Kada se za određene oblasti od posebnog značaja za planiranje razvoja ne raspolaze odgovarajućim informacijama, mogu se izvršiti dodatna istraživanja u cilju izrade posebnih studija, elaborata i ekspertiza pojedinih oblasti, a u cilju rješavanja konkretnih problema u prostoru, koje postaju sastavni dio dokumentacione osnove iz stava 1 ove tačke.

5. Državni planski dokumenti

Državni planski dokumenti su:

- 1) Prostorni plan Crne Gore;
- 2) Prostorni plan područja posebne namjene; i
- 3) Državni plan detaljne regulacije.

5.1. Prostorni plan Crne Gore

Prostorni plan Crne Gore, pored elemenata iz člana 23 Zakona o uređenju prostora (u daljem tekstu: Zakon) u tekstualnom dijelu sadrži i:

- 1) viziju i principe iz Nove urbane agende o održivim gradovima i naseljima;
- 2) principe Evropske povelje o prostornom planiranju;

- 3) smjernice koje se odnose na izradu sektorskih studija, analiza, programa i projekata; i
 - 4) smjernice za razvoj informacionog sistema o prostoru.
- Grafički dio Prostornog plana Crne Gore sadrži i tri sintezne karte, i to:
- 1) kartu planirane mreže naselja, saobraćajnih tokova i infrastrukturnih sistema;
 - 2) kartu planirane namjene površina i zaštite prostora, kojom se prikazuju naročito privredne i turističke zone i granice zona zaštite prirodne i kulturne baštine; i
 - 3) kartu strukture prostornog razvoja, kojom se daje generalizovani prikaz korišćenja prostora na nivou oblasti i prikaz osnovnih funkcionalnih područja.
- Sintezne karte Prostornog plana Crne Gore rade se u razmjeri 1:100.000.

5.2. Prostorni plan područja posebne namjene

Prostorni plan područja posebne namjene, pored elemenata iz člana 24 Zakona, sadrži i:

- 1) opis područja za koje se plan donosi;
- 2) cjeline i podcjeline posebne namjene i zone zaštite;
- 3) namjenu površina područja posebne namjene sa bilansima planiranih namjena i sadržaja;
- 4) smjernice za izradu prostorno–urbanističkog plana lokalne samouprave i državnih planova detaljne regulacije, za definisane zone i cjeline;
- 5) detaljne razrade (na nivou državnog plana detaljne regulacije), ako su sastavni dio planskog dokumenta;
- 6) druge mjere i uslove koji odgovaraju potrebama i karakteristikama namjene područja za koje se plan donosi.

Pri izradi i donošenju prostornog plana posebne namjene kojim se uređuje Obalno područje primjenjuju se i odredbe čl.13 i 14 Zakona.

Prostorni plan područja posebne namjene, u zavisnosti od karakteristika područja za koje se donosi, sadrži i pravila uređenja, korišćenja i zaštite prema utvrđenom režimu.

5.3. Državni plan detaljne regulacije

Državni plan detaljne regulacije koji se izrađuje i donosi za područja koja su od posebnog značaja za Crnu Goru ili su od regionalnog značaja (teritorija jedne ili više lokalnih samouprava) pored elemenata iz člana 25 Zakona, sadrži i:

- opis područja za koje se plan donosi;
- kontaktne zone i položaj u odnosu na okruženje;
- cjeline i podcjeline osnovne namjene (koridori i površine) i zaštitne ili “buffer” zone;
- smjernice i mjere za realizaciju plana;
- elemente detaljne razrade ako su sastavni dio planskog dokumenta.

Državni plan detaljne regulacije koji se izrađuje i donosi za područja koja se nalaze u zahvatu prostornog plana područja posebne namjene, a koja nijesu detaljno razrađena tim planom, pored elemenata iz člana 25 Zakona, sadrži i:

- opis područja za koje se plan donosi;
- kontaktne zone i položaj u odnosu na okruženje;
- plan parcelacije, elemente urbanističke regulacije i urbanističko-tehničke uslove za izgradnju objekata i uređenje prostora (prostorni raspored, kapacitet, površine pod objektima i slobodne površine, indeks izgrađenosti i indeks zauzetosti, spratnost..);
- broj stanovnika i zaposlenih;
- uslove priključivanja objekata na saobraćajnice, infrastrukturne mreže i komunalne objekte;

- smjernice za uklapanje u planski dokument objekta izgrađenih bez građevinske dozvole.

Državni plan detaljne regulacije može sadržati i pregled lokacija za koje je potrebno sprovesti javni konkurs.

Predložena rješenja u državnom planu detaljne regulacije funkcionalno moraju biti usklađena sa neposrednim zaleđem, koje se nalazi van zahvata prostornog plana područja posebne namjene.

6. Lokalni planski dokumenti

Lokalni planski dokumenti su:

- 1) prostorno-urbanistički plan lokalne samouprave;
- 2) lokalni plan detaljne regulacije; i
- 3) urbanistički projekat.

6.1. Prostorno - urbanistički plan lokalne samouprave

Prostorno - urbanističkim planom lokalne samouprave određuju se osnovne prostorne cjeline, kao prostorno - funkcionalne cjeline definisane istim ili sličnim karakteristikama stanja organizacije, uređenja i korišćenja prostora (prirodni ili stvoreni uslovi, način korišćenja površina i objekata i sl.), ili istim, srodnim ili međusobno komplementarnim potencijalima prostora i planiranim namjenama površina.

Prostorne cjeline koje su određene na osnovu posebnih propisa (naselja, mjesne zajednice, katastarske opštine, statistička područja, i dr.) mogu se odrediti kao prostorno funkcionalne cjeline samo ako su ispunjeni uslovi iz stava 1 ove tačke.

Prostorno-urbanistički plan lokalne samouprave mora biti usklađen sa prostornim planom područja posebne namjene i državnim planom detaljne regulacije koji definišu dijelove prostora lokalne samouprave.

Prostorno - urbanistički plan lokalne samouprave sadrži više nivoa sagledavanja, i to za: ukupan prostor lokalne samouprave, prostor centra lokalne samouprave, kao i za prostor ostalih centara i naselja.

Za ukupan prostor lokalne samouprave, prostorno - urbanistički plan lokalne samouprave, pored elemenata iz člana 27 Zakona, sadrži i:

- 1) viziju prostornog uređenja;
- 2) smjernice i osnove za rejonizaciju i grupisanje naselja;
- 3) smjernice za izradu lokalnih planova detaljne regulacije i urbanističkih projekata;
- 4) smjernice za izgradnju na područjima za koja se ne predviđa donošenje lokalnog plana detaljne regulacije ili urbanističkog projekta;
- 5) plan rekonstrukcije, odnosno sanacije starih ili degradiranih dijelova naselja sa preciznim mjerama urbane rekonstrukcije, kao i degradiranih područja van naselja;

Za centar lokalne samouprave obavezno se radi generalno urbanističko rješenje, a po potrebi i za druge centre i naseljena mjesta.

Generalno urbanističko rješenje zasnovano je na dugoročnoj strategiji i koncepciji uređenja prostora i izgradnje, a sadrži osnovu koncepcije i parametre izgradnje objekata prema vrsti i namjeni.

Generalno urbanističko rješenje za centar lokalne samouprave sadrži:

- 1) pokazatelje i ocjenu stanja organizacije, uređenja i korišćenja prostora;
- 2) podatke o planskim kategorijama po pojedinim cjelinama - zonama (prostorni raspored površina i značajnijih objekata, kapaciteti, potrebne neizgrađene i izgrađene površine, kvalitativne i kvantitativne karakteristike planiranih struktura, broj korisnika površina i objekata - broj stanovnika i broj zaposlenih);
- 3) osnovne uslove korišćenja površina i objekata;

- 4) opšte mjere zaštite površina objekata, vrijednosti životne sredine, prirodnih vrijednosti i kulturno - istorijskih dobara i dr.

Generalno urbanističko rješenje za utvrđene ostale centre i naselja, sadrži smjernice sa urbanističko-tehničkim uslovima za uređenje i izgradnju prostora kojim se planira:

- 1) uređenje centralnih djelova naselja;
- 2) način formiranja urbanističkih parcela;
- 3) uslovi regulacije i nivelacije saobraćajnica;
- 4) način snabdjevanje vodom, energijom i komunikacionom infrastrukturom;
- 5) uređenje prostora za privredne aktivnost i javne objekte;
- 7) uslovi zaštite životne sredine i očuvanja kulturnog i ambijentalnog nasljeđa i dr.

Prostorno - urbanistički plan lokalne samouprave može sadržati i pregled lokacija za koje je potrebno sprovesti javni konkurs.

Prostorno - urbanistički plan lokalne samouprave sadrži osnove uređenja seoskih područja, pravila uređenja i pravila građenja za ukupan prostor lokalne samouprave.

6.1.1. Osnove uređenja seoskih područja

Osnove uređenja seoskih područja sadrže, naročito:

- 1) ciljeve i prioritete u razvoju funkcija seoskog područja;
- 2) tipologiju i zoniranje seoskih područja prema geomorfološkim različitostima, regionalnim i tradicionalnim osobenostima, prirodnim potencijalima i specifičnim lokacijama (nacionalni parkovi, granične zone, rudarsko energetske sistemi i sl.);
- 3) koncepciju funkcionalnog prostornog organizovanja sadržaja naselja u seoskim područjima;
- 4) pravila za širenje postojećeg građevinskog područja seoskih naselja;
- 5) pravila uređenja i pravila građenja prema tipologiji seoskih područja;
- 6) pravila uređenja za izgradnju javnih objekata u seoskim naseljima;
- 7) pravila za rješavanje infrastrukturnog opremanja u seoskim naseljima;
- 8) pravila za korišćenje zemljišta izvan građevinskog područja seoskih naselja, a posebno uslove za korišćenje, očuvanje i zaštitu obradivog poljoprivrednog zemljišta;
- 9) smjernice za direktnu implementaciju i izdavanje urbanističko-tehničkih uslova za izgradnju i uređenje seoskih naselja.

6.1.2. Pravila uređenja

Pravila uređenja sadrže, naročito:

- 1) koncept uređenja prostora, prema morfološkim, planskim, istorijsko-ambijentalnim, oblikovnim i drugim karakteristikama;
- 2) urbanističke i druge uslove za uređenje i izgradnju površina i javnih objekata i mreže infrastrukture, kao i uslove za njihovo priključenje;
- 3) stepen komunalne opremljenosti građevinskog zemljišta, neophodan za građenje objekta;
- 4) uslove i mjere zaštite prirodnih i kulturnih dobara (nepokretnih) i zaštite prirodnog i kulturnog nasljeđa, životne sredine i zdravlja ljudi;
- 5) uslove kojima se površine i javni objekti čine pristupačnim osobama sa invaliditetom; i
- 6) mjere unapređenja energetske efikasnosti.

6.1.3. Pravila građenja

Pravila građenja sadrže, naročito:

- 1) namjenu odnosno kompatibilne namjene objekata koji se mogu graditi odnosno namjenu objekata čija je izgradnja zabranjena;
- 2) pravila parcelacije po zonama (uslove za određivanje veličine, oblika i površine parcele na kojoj je moguće graditi objekat);
- 3) položaj objekta u odnosu na regulacionu liniju, građevinsku liniju i jedinicu građevinskog zemljišta;
- 4) najveći dozvoljeni indeks zauzetosti u odnosu na jedinicu građevinskog zemljišta;
- 5) najveći dozvoljeni indeks izgrađenosti jedinice građevinskog zemljišta;
- 6) parametre za vertikalni gabarit (najveću dozvoljenu visinu planiranih objekata, najveći dozvoljeni broj nadzemnih odnosno podzemnih etaža, a izuzetno i visinu vijenca objekta);
- 7) uslove za izgradnju podzemnih etaža;
- 8) uslove za izgradnju pomoćnih objekata;
- 9) uslove za izgradnju drugih objekata na istoj jedinici građevinskog zemljišta;
- 10) uslove i način pristupa jedinici građevinskog zemljišta i normative za parkiranje vozila;
- 11) tehničke uslove za građenje objekata, pribavljene od organa za tehničke uslove.

6.2. Lokalni plan detaljne regulacije

Lokalni plan detaljne regulacije, pored elemenata iz člana 28 Zakona, sadrži i:

- 1) ocjenu postojećeg stanja prostornog uređenja;
- 2) elemente urbanističke regulacije i urbanističko-tehničke uslove za izgradnju objekata i uređenje prostora (prostorni raspored, kapacitet, površine pod objektima i slobodne površine; indeks izgrađenosti i indeks zauzetosti; broj korisnika površina i objekata - broj stanovnika i zaposlenih; veličinu urbanističkih parcela, vrste objekata, visinu i orijentaciju objekata, najveći broj spratova, broj stanova, bruto građevinska površina i dr.; građevinske i regulacione linije; nivelaciona i regulaciona rješenja; uslove priključivanja objekata na saobraćajnice, infrastrukturne mreže i komunalne objekte);
- 3) uporedne tabele postojećih i planskih bilansa i kapaciteta (po planskim jedinicama);
- 4) trodimenzionalni prikaz u pogledu visinskih odnosa, gabarita i rasporeda u prostoru, sa sjenkama.

Lokalni plan detaljne regulacije ne smije da odstupa od pravila uređenja i pravila građenja.

Lokalni plan detaljne regulacije može sadržati i pregled lokacija za koje je potrebno sprovesti javni konkurs.

Lokalni plan detaljne regulacije može sadržati i područje komasacije.

6.3. Urbanistički projekat

Urbanistički projekat, pored elemenata iz člana 29 Zakona, sadrži i:

- 1) elemente urbanističke regulacije i urbanističko-tehničke uslove za izgradnju objekata i uređenje prostora (prostorni raspored, kapacitet, površine pod objektima i slobodne površine; indeks izgrađenosti i indeks zauzetosti; broj korisnika površina i objekata - broj stanovnika i zaposlenih; veličina urbanističkih parcela, vrste objekata, visinu i orijentaciju objekata, najveći broj spratova, broj stanova, bruto građevinska površina i dr.; građevinske i regulacione linije; nivelaciona i regulaciona rješenja; tačke i uslove priključivanja objekata na saobraćajnice, infrastrukturne mreže i komunalne objekte);
- 2) uporedne tabele postojećih i planskih bilansa i kapaciteta (po planskim jedinicama).

Urbanistički projekat ne smije da odstupa od pravila uređenja i pravila građenja koja su definisana prostorno-urbanističkim planom lokalne samouprave.

Urbanistički projekat sadrži, naročito:

- 1) situacioni prikaz urbanističkog i parternog rješenja, odnosno dispoziciju objekata sa nivelacionim i regulacionim rješenjem;
- 2) idejna rješenja objekata (osnove, presjeci i izgledi, siluete, krovovi, boje, detalji opreme i sl.);
- 3) situacioni plan saobraćajnica;
- 4) skupni prikaz komunalne infrastrukture sa priključcima na spoljnu mrežu ili idejna rješenja komunalne infrastrukture sa sinhron planom za veće komplekse, a po potrebi i plan pojedinačnih instalacija i građevina (situacija i profili);
- 5) plan uređenja terena i neizgrađenih površina (zelenilo, popločavanje, urbana oprema).
- 6) trodimenzionalni prikaz u pogledu visinskih odnosa, gabarita i rasporeda u prostoru sa sjenkama.

Urbanistički projekat može da sadrži i varijantna rješenja, u fazi Nacrta.

II. FORMA PLANSKOG DOKUMENTA

7. Analogni i elektronski oblik

Planski dokument izrađuje se u analognom i elektronskom obliku.

Planski dokument u analognom obliku sastoji se od jedne ili više knjiga formata A3 ili A4, koje sadrže potrebnu dokumentaciju iz tačke 1, 2 i 3 ovog pravilnika.

Planski dokument u elektronskom obliku izrađuje se u .pdf, .doc, .docx i .dwg formatu odnosno formatu baze podataka.

8. Podloge za izradu planskih dokumenata

Planski dokumenti izrađuju se na topografskim kartama i topografsko - katastarskim planovima u digitanoj formi, a prezentuju se u analognoj formi izrađenoj na papirnoj podlozi i moraju biti ažurirani i identični po sadržaju.

Kartografski prikazi i grafički prilozi, kao dodaci i ilustracije, mogu da se izrađuju i na drugim podlogama (kartogrami, fotoplanovi, fotokarte, ortofoto snimci, satelitski snimci).

Kartografski prikazi i grafički prilozi mogu biti podijeljeni na više djelova čijim se spajanjem dobija cjelina i njihova međusobna veza mora se posebno označiti na svakom pojedinom listu.

9. Sadržaj kartografskog prikaza

Svaki kartografski prikaz ili grafički prilog planskog dokumenta sadrži, naročito:

- 1) naziv, znak i pečat nosioca pripremljenih poslova;
- 2) naziv, znak i pečat obrađivača plana;
- 3) naziv planskog dokumenta i period za koji se donosi;
- 4) naziv faze izrade planskog dokumenta (nacrt plana, predlog plana, plan);
- 5) ime odgovornog planera i planera;
- 6) naziv i razmjeru karte i njen redni broj;
- 7) datum izrade plana;
- 8) standardnu oznaku za strane svijeta i ružu vjetrova;
- 9) legendu primjenjenih simbola, boja i šrafura u skladu sa ovim pravilnikom.

10. Sadržaj naslovne strane planskog dokumenta

Naslovna strana planskog dokumenta sadrži, naročito:

- 1) naziv, znak i pečat nosioca pripremljenih poslova;

- 2) naziv, znak i pečat obrađivača plana;
- 3) naziv planskog dokumenta i period za koji se donosi; i
- 4) naziv faze izrade planskog dokumenta.

III. KATEGORIJE NAMJENA POVRŠINA

11. Opšte kategorije namjena površina

Planskim dokumentom određuju se opšte kategorije namjena površina, i to:

1. površine naselja - građevinsko područje;
2. poljoprivredne površine;
3. šumske površine;
4. vodne površine na kopnu;
5. površina mora;
6. površine za posebne namjene;
7. zaštićena područja;
8. ostale prirodne površine;
9. površine infrastrukture;

Opšte kategorije namjene površina iz stava 1 ove tačke, primjenjuju se u planskim dokumentima čiji se segmenti rade u razmjeri 1:100 000, 1:50 000, 1:25 000, 1:10 000.

11.1. Površine naselja – građevinsko područje

Površine naselja, odnosno građevinsko područje obuhvata izgrađene i neizgrađene površine namijenjene za stanovanje, rad i odmor, javne objekte, infrastrukturu i površine posebne namjene, zelene površine, kao i negrađevinsko zemljište, tj. površine koje nijesu opredijeljene za gradnju.

Površine naselja, odnosno građevinsko područje definiše se Prostornim planom Crne Gore na nivou opšte kategorije namjene površina.

Građevinsko područje u prostornom planu područja posebne namjene i prostorno urbanističkom planu lokalne samouprave sastoji se od: građevinskog područja naselja /urbano naselje/ i izdvojenog građevinskog područja van naselja /periurbana naselja/.

Jedinica lokalne samouprave može imati i više građevinskih područja naselja (urbana naselja), izdvojenog građevinskog područja van naselja (periurbanih naselja) i ostalih seoskih (ruralnih) naselja.

Građevinsko područje naselja (gradskih i seoskih) predstavlja izgrađeni i uređeni dio naselja i neizgrađeni dio područja tog naselja predviđen planskim dokumentom za njegov razvoj i proširenje.

Na građevinskom području gradskih naselja (urbana naselja) mogu se planirati: stambeni objekti; objekti koji ne ometaju stanovanje, a koji služe za opsluživanje područja; objekti državnih organa; objekti organa opštine; objekti za kulturu, školstvo, zdravstvenu, socijalnu zaštitu, sport i rekreaciju; vjerski objekti i ostali objekti društvenih djelatnosti koji služe potrebama stanovnika područja obuhvaćenog planom; objekti za trgovinu; ugostiteljski objekti i objekti za smještaj turista; privredni objekti, skladišta, stovarišta, koji ne predstavljaju bitnu smetnju pretežnoj namjeni; objekti komunalnih servisa koji služe potrebama stanovnika područja; stanice za snabdijevanje motornih vozila naftnim derivatima i gasom; parkinzi i garaže; objekti infrastrukture; objekti zelene infrastrukture; javni otvoreni prostori.

Građevinsko područje seoskih naselja predstavlja naseljeni dio ruralnog područja u kojem se stanovništvo uglavnom bavi ili se bavilo poljoprivredom.

Na građevinskom području seoskih naselja mogu se planirati: objekti seoskog stanovanja i objekti koji ne ometaju stanovanje, a koji služe za opsluživanje područja i privredni razvoj i to: komunalno-servisni objekti, objekti infrastrukture, objekti seoskog

turizma, skladišta, objekti proizvodno-servisnog zanatstva, privredni objekti koji ne ugrožavaju životnu sredinu, rasadnici, staklenici i plastenici, površine i objekti za stočarstvo, ribnjaci i sl.

Izdvojeni dio građevinskog područja van naselja (periurbana naselja) je odvojeni dio postojećeg građevinskog područja gradskog naselja, nastao djelovanjem tradicionalnih, prostornih i funkcionalnih uticaja, koje karakteriše niža opremljenost infrastrukturnim, komunalnim i ostalim sadržajima, kao i objektima društvenih djelatnosti i koje kroz proces planiranja treba da dostigne nivo opremljenosti gradskog područja, tako da se sačuva niži stepen izgradnje i veći udio neizgrađenih površina.

11.2. Poljoprivredne površine

Poljoprivredne površine su površine koje obuhvataju zemljište određeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje poljoprivredno zemljište.

11.3. Šumske površine

Šumske površine su površine koje obuhvataju šume i šumska zemljišta određena u skladu sa zakonom kojim se uređuju šume.

11.4. Vodne površine na kopnu

Vodne površine na kopnu su površine koje obuhvataju vodno zemljište određeno u skladu sa zakonom kojim se uređuju vode.

11.5. Površina mora

Površina mora je površina određena u skladu sa zakonom i međunarodnim aktima kojim se uređuje more.

Na površini iz stava 1 ove tačke mogu se planirati objekti koji se koriste u svrhu istraživanja, iskorišćavanja, zaštite i očuvanja, unaprijeđenja prirodnih morskih živih i neživih bogatstava, uključujući i bogatstva na morskom dnu i u morskom podmorju i radi obavljanja drugih privrednih djelatnosti u skladu sa zakonom.

U planskim dokumentima analizira se i utvrđuje i prostorna i vremenska raspodjela postojećih i budućih djelatnosti, namjena i način korišćenja područja mora, pri čemu se uzima u obzir interakcija kopna i područja mora.

U slučaju iz stava 3 ove tačke uzimaju se u obzir privredni, ekološki i socijalni aspekti, radi unapređenja održivog rasta i razvoja turizma, energetskog sektora na području mora, pomorskog prevoza, sektora ribarstva i marikulture, održivog iskorišćavanja sirovina, očuvanja, zaštite i poboljšanja stanja životne sredine, uključujući otklanjanje uticaja klimatskih promjena kao i zaštite i očuvanje kulturnih dobara.

11.6. Površine za posebne namjene

Površine za posebne namjene su: površine od interesa za odbranu, površine za zaštitu i spašavanje, površine mineralnih sirovina, površine eksploatacionog polja, eksteritorijalne površine.

11.7. Zaštićena područja

Zaštićena područja su područja određena u skladu sa zakonom kojim se uređuju prirodna odnosno kulturna dobra.

11.8. Ostale prirodne površine

Ostale prirodne površine obuhvataju: goleti, sipare, kamenjare, strme stjenovite

padine, stjenovite obale, pješčane i šljunkovite plaže i sl.

11.9. Površine infrastrukture

Površine infrastrukture obuhvataju površine i koridore saobraćajne i ostale infrastrukture određene Zakonom.

12. Detaljne kategorije namjene površina

Detaljne kategorije namjene površina su:

- 1) površine za stanovanje;
- 2) površine za školstvo i socijalnu zaštitu;
- 3) površine za zdravstvenu zaštitu;
- 4) površine za kulturu;
- 5) površine za sport i rekreaciju;
- 6) površine za golf igrališta;
- 7) površine za turizam;
- 8) površine za centralne djelatnosti sa stanovanjem;
- 9) površine za centralne djelatnosti;
- 10) površine za industriju i proizvodnju;
- 11) javne otvorene površine;
- 12) površine za pejzažno uređenje;
- 13) poljoprivredne površine;
- 14) šumske površine;
- 15) površine mora;
- 16) vodne površine na kopnu;
- 17) ostale prirodne površine;
- 18) površine saobraćajne infrastrukture;
- 19) površine ostale infrastrukture;
- 20) površine za obradu, sanaciju i skladištenje otpada;
- 21) površine za groblja;
- 22) površine za vjerske objekte;
- 23) površine od interesa za odbranu;
- 24) površine za zaštitu i spašavanje;
- 25) površine mineralnih sirovina;
- 26) površine eksploatacionog polja;
- 27) površine pod posebnim režimom korišćenja; i
- 28) rezervne površine.

Detaljne kategorije namjene površina iz stava 1 ove tačke se primjenjuju u planskim dokumentima čiji se segmenti rade u razmjeri 1:5 000, 1:2 500, odnosno kategorije i podkategorije iz tač. 13.2. do 14 ovog pravilnika, primjenjuju se u planovima detaljne razrade koji se rade u razmjeri 1:1 000 i 1:500.

12.1. Površine za stanovanje

Površine za stanovanje su površine koje su pretežno namijenjene za stanovanje, i to najmanje 70%.

Površine za stanovanje u zavisnosti od bruto gustine mogu biti:

- male gustine;
- srednje gustine;
- velike gustine.

Površine za stanovanje mogu se predvidjeti za:

- stanovanje u gradskim naseljima;

- stanovanje u prigradskim naseljima; i
- seosko stanovanje.

Na površinama za stanovanje u gradskim i prigradskim naseljima mogu se, izuzetno od pretežne namjene i kompatibilno toj namjeni, planirati i :

- objekti trgovine i ugostiteljstva, objekti za smještaj turista, poslovni sadržaji koji su smješteni u prizemljima i mezaninima stambenih objekata;
- objekti za upravu, kulturu, školstvo, zdravstvenu i socijalnu zaštitu, sport i rekreaciju, vjerski objekti i ostali objekti društvenih djelatnosti koji služe potrebama stanovnika područja obuhvaćenog planom;
- objekti i mreže infrastrukture;
- parkinzi i garaže za smještaj vozila korisnika (stanara i zaposlenih) i posjetilaca;
- stanice za snabdijevanje motornih vozila naftnim derivatima i gasom;
- javne otvorene površine; i
- površine za pejzažno uređenje.

Na površinama za seosko stanovanje mogu se predvidjeti objekti koji ne ometaju osnovnu namjenu i koje služe svakodnevnim potrebama stanovnika područja, i to: komunalno-servisni objekti, skladišta, proizvodno servisno zanatstvo, privredni objekti, rasadnici, staklenici i plastenici, površine i objekti za stočarstvo, površine za ribnjake i sl.

12.2. Površine za školstvo i socijalnu zaštitu

Površine za školstvo i socijalnu zaštitu su površine koje su pretežno namijenjene obrazovanju, nauci i socijalnoj zaštiti, i to najmanje 70% planirane namjene.

Na površinama za školstvo mogu se planirati:

- 1) osnovne škole;
- 2) srednje škole;
- 3) specijalne škole;
- 4) fakulteti i akademije;
- 5) univerzitetski kampovi;
- 6) naučni instituti i istraživački centri;
- 7) objekti za smještaj i ishranu učenika, studenata i gostujućeg nastavnog osoblja; i
- 8) objekti i institucije koji, prema posebnom propisu, odgovaraju karakteristikama područja.

Na površinama za socijalnu zaštitu mogu se planirati:

- predškolske ustanove (jaslice, dječji vrtići i dr);
- domovi starih;
- ustanove za lica sa posebnim potrebama; i
- drugi objekti koji se, u skladu sa posebnim propisom, grade na površinama za socijalnu zaštitu.

Na površinama iz stava 1 ove tačke, izuzetno od pretežne namjene i kompatibilno toj namjeni, mogu se planirati:

- sportski objekti i tereni;
- parkinzi i garaže za smještaj vozila korisnika (zaposlenih i posjetilaca);
- objekti i mreže infrastrukture;
- javne otvorene površine; i
- površine za pejzažno uređenje.

12.3. Površine za zdravstvenu zaštitu

Površine za zdravstvenu zaštitu su površine koje su pretežno namijenjene za izgradnju objekata u funkciji zdravstva, i to najmanje 70% planirane namjene.

Na površinama za zdravstvenu zaštitu mogu se planirati:

- 1) klinički centri;
- 2) kliničko – bolnički centri;
- 3) bolnice; /opšte, specijalne, hospisi - hospicijumi.../
- 4) domovi zdravlja;
- 5) ambulante, zdravstvene stanice;
- 6) instituti, fondovi, klinike i poliklinike;
- 7) sanatorijumi;
- 8) drugi zdravstveni objekti; i
- 9) objekti i institucije koji, u skladu sa posebnim propisom, odgovaraju karakteristikama područja.

Na površinama iz stava 1 ove tačke, izuzetno od pretežne namjene i kompatibilno toj namjeni, mogu se planirati:

- objekti i sadržaji poslovnih, komercijalnih i uslužnih djelatnosti;
- specijalizovani objekti zdravstvenog turizma
- parkinzi i garaže za smještaj vozila korisnika (zaposlenih i posjetilaca);
- objekti i mreže infrastrukture; i
- površine za pejzažno uređenje.

12.4. Površine za kulturu

Površine za kulturu su površine koje su pretežno namijenjene razvoju kulture i umjetnosti, i to najmanje 70% planirane namjene.

Na površinama za kulturu mogu se planirati:

- centri za kulturu, muzeji, galerije, biblioteke, pozorišta, bioskopi, etnozbirke, arhivi, kinoteke, arheološki, etnološki i memorijalni parkovi i drugi objekti kulture; i
- drugi objekti koji se, u skladu sa posebnim propisom, grade na površinama za kulturu.

Na površinama iz stava 1 ove tačke, izuzetno od pretežne namjene i kompatibilno toj namjeni, mogu se planirati:

- objekti i sadržaji poslovnih, komercijalnih i uslužnih djelatnosti;
- parkinzi i garaže za smještaj vozila korisnika (zaposlenih i posjetilaca);
- objekti i mreže infrastrukture;
- javne otvorene površine; i
- površine za pejzažno uređenje.

12.5. Površine za sport i rekreaciju

Površine za sport i rekreaciju su površine koje su pretežno namijenjene razvoju sportsko-rekreativnih sadržaja, i to najmanje 70% planirane namjene.

Na površinama za sport i rekreaciju mogu se planirati kompleksi i objekti za sportove na otvorenom i u zatvorenom prostoru, kao što su:

- 1) stadioni – za fudbal, atletiku, rukomet, košarku, odbojku, tenis, odbojku na pijesku i dr;
- 2) sportske dvorane;
- 3) sportski tereni za sportove na otvorenom;
- 4) bazeni i plivališta;
- 5) uređena i izgrađena kupališta;

- 6) klizališta i „ledene“ dvorane za hokej i druge sportove na ledu;
- 7) trkališta (velodrom, autodrom, hipodrom, staze za trke motornih čamaca, staze za takmičenja u veslanju, staze za motokros, staze za mauntinbiking, staze za kajak na brzim vodama i dr.);
- 8) homologizovane (odobrene i verifikovane) staze za različita sportska takmičenja;
- 9) sportska strelišta;
- 10) golf tereni;
- 11) akva parkovi;
- 12) prirodne i vještačke stijene za sportsko i slobodno penjanje;
- 13) ostali tereni, poligoni i površine za druge ekstremne sportove;
- 14) startna i ciljna mjesta za paraglajding, parašut i ultralake letjelice;
- 15) poligoni za vožnju skejtborda i rolera;
- 16) trim staze i „staze zdravlja“;
- 17) staze za vožnju bicikala (biciklističke staze) i staze za jahanje;
- 18) staze za alpsko i nordijsko skijanje, staze za snoubord, staze i tereni za biatlon, staze za half-pipe i akrobatsko skijanje, staze za bob i skeleton, skakaonice, staze za sankanje i sl;
- 19) staze za vožnju motornih sanki, staze za vožnju sanki sa zapregom;
- 20) planinske (obilježene) staze; i
- 21) prateći objekti koji su u funkciji sporta i rekreacije (svlačionice, toaleti, tuševi, žičare, ski-liftovi, putnički liftovi, uređaji i instalacije za vještački snijeg, kontrolni punktovi, spasilački punktovi, ostave za sportske rekvizite i sl.).

Na površinama iz stava 1 ove tačke, izuzetno od pretežne namjene i kompatibilno toj namjeni, mogu se planirati:

- 1) ugostiteljski objekti;
- 2) manji objekti za smještaj posjetilaca i sportista;
- 3) objekti i sadržaji poslovnih, komercijalnih i uslužnih djelatnosti;
- 4) parkinzi i garaže za smještaj vozila posjetilaca, gledalaca i korisnika sportskih terena i objekata;
- 5) parkinzi i garaže za smještaj vozila korisnika (zaposlenih i posjetilaca);
- 6) objekti i mreže infrastrukture;
- 7) javne otvorene površine; i
- 8) površine za pejzažno uređenje.

12.6. Površine za golf igrališta

Površina za golf igralište je jedinstvena funkcionalna i prostorna cjelina od najmanje 50 ha, a sastoji se od sljedećih cjelina, odnosno objekata:

- teren za igranje golfa sa 9, 18 ili više rupa sa pripadajućom infrastrukturom; i
- klupske kuće, parkirališta, servisne zgrade, ugostiteljski objekti (hotel, turistička vila) namijenjeni smještaju u sklopu golf igrališta, kao i ostali prateći sadržaji.

Prateći sadržaji iz stava 1 alineja dva ove tačke mogu obuhvatati do 20 % površine za golf igralište.

12.7. Površine za turizam

Površine za turizam su površine koje su, pretežno, namijenjene za razvoj turizma, shodno zakonu kojim se uređuje turizam, i to najmanje 70% planirane namjene.

Na površinama iz stava 1 ove tačke, izuzetno od pretežne namjene i

kompatibilno toj namjeni, mogu se planirati i:

- objekti i sadržaji poslovnih, komercijalnih i uslužnih djelatnosti, sporta i rekreacije;
- luke nautičkog turizma - marine, privezišta, sidrišta;
- objekti i mreže infrastrukture;
- parkinzi i garaže za smještaj vozila korisnika (zaposlenih, gostiju i posjetilaca);
- stanice za snabdijevanje motornih vozila naftnim derivatima i gasom;
- javne otvorene površine; i
- površine za pejzažno uređenje.

12.8. Površine za centralne djelatnosti sa stanovanjem

Površine za centralne djelatnosti sa stanovanjem su površine koje su predviđene za centralne djelatnosti i stanovanje. Na ovim površinama stanovanje se može obuhvatiti maksimalno 50 % ukupne planirane namjene.

Na površinama iz stava 1 ovog člana, planskim dokumentom mogu se predvidjeti:

- stambeni objekti;
- objekti koje ne ometaju stanovanje, a koje služe za opsluživanje područja;
- trgovina, objekti za upravu, kulturu, školstvo, zdravstvenu i socijalnu zaštitu, sport i rekreaciju, vjerski objekti i ostali objekti društvenih djelatnosti koji služe potrebama stanovnika područja obuhvaćenog planom;
- ugostiteljski objekti i objekti za smještaj turista;
- objekti komunalnih servisa koji služe potrebama stanovnika područja;
- stanice za snabdijevanje motornih vozila gorivom (pumpne stanice), u skladu sa posebnim propisom;
- parkinzi i garaže za smještaj vozila korisnika (zaposlenih i posjetilaca);
- objekti i mreže infrastrukture;

12.9. Površine za centralne djelatnosti

Površine za centralne djelatnosti su površine koje su pretežno namijenjene smještanju centralnih - poslovnih, komercijalnih i uslužnih djelatnosti, i to najmanje 70% planirane namjene.

Na površinama za centralne djelatnosti mogu se planirati:

- ugostiteljski objekti i objekti za smještaj turista;
- trgovački (tržni) centri, izložbeni centri i sajmišta;
- poslovne zgrade;
- objekti državnih organa;
- objekti organa opštine; i
- komunalno-servisni objekti javnih preduzeća i privrednih društava koji služe potrebama područja.

Na površinama iz stava 1 ove tačke, izuzetno od pretežne namjene i kompatibilno toj namjeni, mogu se planirati i:

- privredni objekti, skladišta, stovarišta, koji ne predstavljaju smetnju pretežnoj namjeni;
- objekti i mreže infrastrukture;
- parkinzi i garaže za smještaj vozila zaposlenih, korisnika i posjetilaca;
- stanice za snabdijevanje motornih vozila naftnim derivatima i gasom;
- javne otvorene površine; i
- površine za pejzažno uređenje.

12.10. Površine za industriju i proizvodnju

Površine za industriju i proizvodnju su površine koje su namijenjene razvoju privrede, koja nije dozvoljena u drugim područjima, i to najmanje 80% planirane namjene.

Na površinama za industriju i proizvodnju mogu se planirati:

- 1) privredni objekti, proizvodno zanatstvo, skladišta, stovarišta, robno-distributivni centri, rafinerije, flotacije, topionice, željezare, asfaltne i betonske baze, skladišta opasnih materija i eksploziva i sl;
- 2) servisne zone; i
- 3) slobodne zone i skladišta.

Na površinama iz stava 1 ove tačke, izuzetno od pretežne namjene i kompatibilno toj namjeni, mogu se planirati:

- objekti i sadržaji poslovnih, komercijalnih i uslužnih djelatnosti;
- objekti i mreže infrastrukture;
- komunalno - servisni objekti javnih preduzeća i privrednih društava;
- stanice za snabdijevanje motornih vozila naftnim derivatima i gasom;
- parkinzi i garaže za smještaj vozila korisnika (zaposlenih i posjetilaca);
- javne otvorene površine; i
- površine za pejzažno uređenje.

12.11. Javne otvorene površine

Javne otvorene površine su površine koje su dostupne svim korisnicima prostora pod jednakim uslovima (pješačke ulice, trgovi, skverovi, uređene obale, uređena kupališta i dr.).

12.12. Površine za pejzažno uređenje

Površine za pejzažno uređenje su elementi zelene infrastrukture i klasifikuju se kao površine javne, ograničene i specijalne namjene.

Površine za pejzažno uređenje javne namjene su: parkovi (gradski, vangradski, više- funkcionalni, sportski, dječji, zabavni i akva parkovi itd.), park šume, zelenilo uz saobraćajnice.

Površine za pejzažno uređenje ograničene namjene su: sportsko rekreativne površine, površine u turizmu (uz hotele i turističke komplekse, kampove, objekte nautičkog turizma, zdravstvenog turizma, odmarališta i hostela, planinarskih i lovačkih domova), površine uz obrazovne ustanove, kulturne i zdravstvene objekte, objekte centralnih djelatnosti; specijalizovani parkovi (zoo parkovi, botaničke bašte, memorijalni parkovi, etnografski parkovi) slobodne i zelene površine stambenih objekata i blokova, slobodne površine poslovnih objekata i dr.

Površine za pejzažno uređenje specijalne namjene su: zelenilo uz groblja, zaštitni pojasevi, zeleni krovovi, zelene površine oko industrijskih objekata, skladišta, stovarišta, servisa, slobodnih zona, zaštitni koridori infrastrukture (hidrotehnička, elektroenergetska, telekomunikaciona, termotehnička i dr.) i komunalnih servisa, površine za rekultivaciju (jalovišta i pepelišta, bivši površinski kopovi mineralnih sirovina, deponije), površine za sanaciju (klizišta i sl.) i površine oko objekata odbrane i zaštite i vojnih poligona.

Zeleni krovovi intenzivnog tipa (dubina supstrata najmanje 1m) mogu biti kompenzacija za nedostajuće zelene površine na slobodnom tlu najviše do 25% od ukupno traženih zelenih površina.

Verikalno zelenilo ne ulazi u obračun zelenih površina.

12.13. Poljoprivredne površine

Poljoprivredne površine su površine definisane tačkom 11.2. ovog priloga.

Na poljoprivrednim površinama mogu se planirati samo objekti koji su u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti.

12.14. Šumske površine

Šumske površine su površine definisane tačkom 11.3. ovog priloga.

12.15. Površine mora

Površine mora su površine definisane tačkom 11.5. ovog priloga.

12.16. Vodne površine na kopnu

Vodne površine na kopnu su površine definisane tačkom 11.4. ovog priloga.

12.17. Ostale prirodne površine

Ostale prirodne površine obuhvataju: goleti, sipare, kamenjare, strme stjenovite padine, stjenovite obale, pješćane i šljunkovite plaže i sl.

12.18. Površine saobraćajne infrastrukture

Površine saobraćajne infrastrukture su površine namijenjene za objekte i koridore infrastrukture drumskog, željezničkog, vazdušnog i vodnog saobraćaja.

Na površinama saobraćajne infrastrukture mogu se planirati i prateći sadržaji saobraćajne infrastrukture, koji se odnose na:

- funkcionalne sadržaje saobraćaja koji služe za održavanje, upravljanje i omogućavanje bržeg, sigurnijeg, udobnijeg i pouzdanijeg prevoza tereta i putnika (luke i lučke kapetanije, aerodromi, željezničke, autobuske i kamionske stanice) te objekti - baze namijenjeni za održavanje, kontrolu i upravljanje svih vrsta saobraćaja, naplatu usluga i dr;
- luke nautičkog turizma - marine, privezišta, sidrišta;
- sadržaji za potrebe korisnika koji obuhvataju: stanice za snabdijevanje naftnim derivatima i gasom; motele, prodavnice, parkinge, odmorišta, servise i dr;
- javne garaže i parkinge; i
- zelenilo uz saobraćajnice.

U cilju obezbjeđenja nesmetanog funkcionisanja saobraćajnih infrastrukturnih sistema, objekata i uređaja, kao i njihove zaštite, duž infrastrukturnih trasa, odnosno oko infrastrukturnih objekata, utvrđuju se i uređuju zaštitni pojasevi, odnosno zaštitne zone, u skladu sa zakonom kojim se uređuje saobraćajna infrastruktura.

Zelenilo uz saobraćajnice iz stava 2 ove tačke obuhvata zelenilo u zoni između kolovoza i pješačkih komunikacija, zelenilo u sastavu pješačkih površina — trotoara, zelenilo na razdjelnim trakama koje se postavljaju u zoni kolovoza radi razdvajanja kretanja u suprotnim smjerovima i zelenilo u sklopu zona i površina za parkiranje.

Površine saobraćajnih i ostalih infrastrukturnih sistema se, po pravilu, poklapaju i međusobno usklađuju.

12.19. Površine ostale infrastrukture

Površine ostale infrastrukture su površine namijenjene izgradnji telekomunikacione, elektroenergetske, hidrotehničke infrastrukture, komunalnih i infrastrukturnih servisa cijevnog transporta nafte, gasa, pepela i šljake, osim saobraćajne infrastrukture.

Na površinama ostale infrastrukture mogu se planirati:

- 1) objekti telekomunikacione infrastrukture: objekti, mreže, bazne stanice i antenski stubovi fiksne i mobilne telefonije, kablovski distributivni sistemi, podvodni i podmorski telekomunikacioni kablovi, repetitori RTV stanica, sistemi TK veza, sistemi veza policije, vojske i drugih državnih organa i službi;
- 2) objekti elektroenergetske infrastrukture: objekti za proizvodnju električne energije (HE, RHE, MHE, TE), solarne i vjetroelektrane, objekti za distribuciju električne energije: trafostanice svih nivoa transformacije, nadzemni i podzemni dalekovodi i niskonaponska mreža;
- 3) objekti hidrotehničke infrastrukture: brane, akumulacije, potisni cjevovodi, crpne stanice, prekidne komore, retenzije, kanali za navodnjavanje i odvodnjavanje, rezervoari, crpne stanice, vodozahvati, izvorišta, zone neposredne zaštite, zone sanitarne zaštite, atmosferska kanalizacija, fekalna kanalizacija, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, podmorski ispusti, regulisana i neregulisana korita vodotoka, obaloutvrde, nasipi, lukobrani i druge hidrotehničke građevine;
- 4) objekti komunalne infrastrukture: kafilerije, stočna groblja i drugo;
- 5) objekti koji služe za transport nafte, gasa i naftnih derivata: cjevovodi (nadzemni, podzemni, podvodni i podmorski), pumpne stanice, rezervoari (nadzemni i podzemni), postrojenja za pretakanje, glavne mjerno-regulacione stanice (GMRS), i mjerno-regulacione stanice (MRS); i
- 6) objekti koji služe za transport uglja, rude, pepela i šljake - transportne trake, cijevi i žičare.

Na površinama ostale infrastrukture, izuzetno od pretežne namjene i kompatibilno toj namjeni, mogu se planirati:

- objekti i sadržaji poslovnih, komercijalnih i uslužnih djelatnosti; i
- parkinzi i garaže za smještaj vozila korisnika (zaposlenih i posjetilaca).

U cilju obezbjeđenja nesmetanog funkcionisanja infrastrukturnih sistema, objekata i uređaja, kao i njihove zaštite, duž infrastrukturnih trasa, odnosno oko infrastrukturnih objekata, utvrđuju se i uređuju zaštitni pojasevi, odnosno zaštitne zone, u skladu sa zakonom.

12.20. Površine za obradu, sanaciju i skladištenje otpada

Površine za obradu, sanaciju i skladištenje otpada su površine namijenjene upravljanju otpadom.

Na površinama iz stava 1 ove tačke mogu se planirati objekti u funkciji upravljanja otpadom, u skladu sa zakonom kojim se uređuje upravljanje otpadom.

12.21. Površine za groblja

Površine za groblja su površine koje su namijenjene za grobna mjesta, kolumbarijume i prateće objekte i komunalnu infrastrukturu povezanu sa grobljem.

Na površinama iz stava 1 ove tačke mogu se planirati prateći objekti u funkciji groblja (kapele, sakralni objekti, krematorijumi, objekti za snabdijevanje neophodnom opremom).

12.22. Površine za vjerske objekte

Površine za vjerske objekte su površine planskim dokumentom namijenjene za objekte i komplekse u kojima se održavaju vjerski obredi i ostale vjerske djelatnosti.

Površinama iz stava 1 ove tačke smatraju se svi tipovi i vrste objekata koji služe funkcionalnom obavljanju vjerskih obreda i pripadajućih djelatnosti a u zavisnosti od vjerskih potreba.

12.23. Površine od interesa za odbranu

Površine od interesa za odbranu su površine koje služe obavljanju aktivnosti odbrane.

Na površinama iz stava 1 ove tačke mogu se planirati objekti u funkciji odbrane, u skladu sa posebnim propisom.

12.24. Površine za zaštitu i spašavanje

Površine za zaštitu i spašavanje su površine namijenjene za sprovođenje mjera i radnji shodno zakonu kojim se uređuje zaštita i spašavanje.

12.25. Površine mineralnih sirovina

Površine mineralnih sirovina su prostor koji sadrži određenu akumuliranu koncentraciju mineralnih sirovina, koja je po količini, kvalitetu i drugim uslovima pogodna za eksploataciju.

Na površinama mineralnih sirovina mogu se planirati objekti za potrebe eksploatacije mineralnih sirovina.

Na površinama mineralnih sirovina mogu se, do donošenja odluke o početku eksploatacije, planirati druge namjene, u skladu sa posebnim propisom.

12.26. Površine eksploatacionog polja

Površine eksploatacionog polja predstavljaju prostor koji je na površini zemlje ograničen odgovarajućim linijama ili prirodnim granicama i prostire se neograničeno u dubinu zemlje između vertikalnih ravni položenih kroz te linije, odnosno prirodne granice, u kojem su smještene rezerve mineralnih sirovina, koji je namijenjen istraživanju, izvođenju radova, pripremi, otkopavanju i transportu mineralnih sirovina.

Na površinama eksploatacionog polja mogu se planirati prostor za odlagališta – jalovišta, kao i za izgradnju rudarskih objekata i privremenih smještajnih objekata.

Za površine eksploatacionog polja planira se rekultivacija i sanacija terena.

12.27. Površine pod posebnim režimom korišćenja

Površine pod posebnim režimom korišćenja prostora mogu se odrediti za:

- 1) zaštićena prirodna dobra;
- 2) zaštićena nepokretna kulturna dobra; i
- 3) eksteritorijalne površine.

Zaštićena prirodna dobra određuju se u skladu sa zakonom kojim se uređuju prirodna dobra.

Zaštićena nepokretna kulturna dobra određuju se u skladu sa zakonom kojim se uređuju kulturna dobra.

Eksteritorijalne površine su površine namijenjene za diplomatska predstavništva, na kojim se mogu planirati objekti u funkciji diplomatskih predstavništava, kao i stambeni kompleksi za smještaj diplomatskog osoblja.

12.28. Rezervne površine

U naselju i van njega, mogu se planirati rezervne površine od značaja za budući razvoj, uz obavezno definisanje opšte namjene, a čija detaljna namjena ne mora biti bliže utvrđena.

Na rezervnim površinama određenim planskim dokumentom primjenjuje se režim zabrane građenja za vrijeme važenja tog planskog dokumenta.

Na rezervnim površinama u naselju, izuzetno, može se planirati izgradnja

osnovnih komunalnih instalacija i objekata društvenog standarda za neophodno održavanje postojećeg dijela naselja.

Na rezervnim površinama može se planirati i privremena namjena: zelene i rekreacione površine, šumska i poljoprivredna zemljišta, igrališta, površine za parkiranje vozila, otvorene pijace i sl.

IV. KRITERIJUMI ZA ODREĐIVANJE NAMJENE POVRŠINA

13. Namjena površina

Namjena površina je planirani sistem korišćenja prostora, odnosno upotrebe zemljišta i objekata, određena odgovarajućim planskim dokumentom.

13.1. Kriterijumi za određivanje namjene površina

Kriterijumi za određivanje namjena površina u planskim dokumentima obuhvataju:

- 1) prirodne i antropogene uslove;
- 2) kriterijume i uslove zaštite prirode i graditeljske baštine;
- 3) kriterijume i uslove zaštite ambijentalnih vrijednosti;
- 4) kriterijume i uslove zaštite životne sredine;
- 5) kriterijume i uslove zaštite šumskog i poljoprivrednog zemljišta;
- 6) izgrađenost prostora i komunalnu opremljenost;
- 7) tipologiju izgrađene i planirane građevinske strukture;
- 8) kriterijume racionalnog korišćenja prostora
- 9) područja sa spontanim prirodnim procesima (poplave, erozije, klizišta, zemljotresi i sl.);
- 10) koridore infrastrukture;
- 11) limitirajuće kriterijume (inkompatibilnost sa drugim funkcijama, nepogodnost prostornog smještaja određene funkcije, nepovoljnost uticaja pojedinih funkcija na prostorne odlike);
- 12) zahtjeve okruženja i ostale preduslove.

13.2. Načela planiranja naselja

Prilikom planiranja, uređenja i izgradnje naselja treba poštovati načela: obaveznosti regulacije naselja, racionalnosti i ekonomičnosti; suzbijanja nekontrolisanog širenja naselja; očuvanja identiteta naselja; zaštite urbanog reda naselja; usklađenosti regulacije naselja sa uređenjem prostora.

Izgradnja naselja, odnosno dijelova naselja, vrši se u kontinuitetu, na osnovu odgovarajućih planova za pojedine prostorne cjeline za koje je donošenje tih planova obavezno.

Rekonstrukcija postojećih dijelova naselja obavezno se predviđa planovima i sprovodi kao stalna aktivnost u procesu izgradnje naselja.

Sa izgradnjom naselja, odnosno dijela naselja, obezbjeđuje se izgradnja objekata društvenog standarda i objekata komunalne infrastrukture u skladu sa planom i usaglašenim planovima mreže nadležnih institucija i organizacija.

U svrhu skladnog odnosa izgrađene i prirodne sredine i obezbjeđenja sportsko-rekreativnih funkcija, planom se obezbjeđuje izgradnja i uređivanje zelenih i rekreativnih površina.

V. URBANISTIČKE JEDINICE ZA PLANIRANJE

14. Vrste urbanističkih jedinica

Podaci u planskim dokumentima prikazuju se prema urbanističkim jedinicama za planiranje.

Urbanističke jedinice za planiranje su zona, blok i urbanistička parcela.

U planskim dokumentima urbanističke parcele i blokovi obilježavaju se jedinstvenim brojevima (od 1 do n), a zone velikim slovima (od A do Ž).

14.1. Zona

Zona je najveća jedinica građevinskog zemljišta i sastoji se od više blokova građevinskog zemljišta i pripadajućih saobraćajnih površina.

Granica zone se podudara sa granicama blokova.

14.2. Blok

Blok se sastoji od više urbanističkih parcela.

Granica bloka, po pravilu, se poklapa sa regulacionim linijama i granicama urbanističkih parcela.

14.3. Urbanistička parcela

Urbanistička parcela je osnovna i najmanja jedinica građevinskog zemljišta.

Urbanistička parcela je jedinstveni dio prostora sastavljen od jednog poligona čija površina i oblik u skladu sa pravilima parcelacije određenim planskim dokumentom obuhvata jednu ili više katastarskih parcela ili njihovih djelova i koji zadovoljava uslove izgradnje propisane planskim dokumentom.

Urbanistička parcela ne obuhvata saobraćajnice javnog karaktera.

VI. ELEMENTI URBANISTIČKE REGULACIJE

15. Osnov

Osnov za izradu urbanističko-tehničkih uslova za svaku pojedinačnu parcelu su elementi urbanističke regulacije.

Elementi urbanističke regulacije, koji se utvrđuju u skladu za karakterom urbanističke parcele, su:

- 1) oblik i minimalna veličina urbanističke parcele;
- 2) namjena parcele;
- 3) regulaciona linija;
- 4) građevinska linija;
- 5) vertikalni gabarit;
- 6) uslovi za oblikovanje i izgradnju objekata;
- 7) uslovi za energetska efikasnost objekata;
- 8) uslovi za priključak na komunalnu i saobraćajnu infrastrukturu.

Uz obavezne elemente urbanističke regulacije iz stava 2 ovog člana mogu se odrediti i:

- 1) maksimalno dozvoljeni kapaciteti objekta (broj stanova ili površina korisnog prostora);
- 2) pomoćni objekti: vrsta, veličina i položaj na parceli;
- 3) nivelacione kote - obavezna nulta ploča i visina sljenena ili vijenca ravnog krova;
- 4) javno pristupačne površine;
- 5) zajedničke zelene površine;
- 6) pješačke staze i površine i dr.

15.1. Oblik i minimalna veličina urbanističke parcele

Urbanistička parcela mora imati površinu, oblik i proporcije koji omogućavaju izgradnju i korišćenje parcele i objekta saglasno planskom dokumentu, standardima i normativima.

Ako se zbog svoje površine, oblika, položaja, neodgovarajućeg pristupa na javnu površinu i/ili drugih razloga ne može racionalno urediti i koristiti prostor, odnosno za potrebe formiranja površina javne namjene, vrši se spajanje i preoblikovanje katastarskih parcela u adekvatne urbanističke parcele.

15.2. Namjena parcele

Za svaku urbanističku parcelu utvrđuje se namjena u skladu sa tačkom 12. ovog pravilnika.

15.3. Regulaciona linija

Regulaciona linija je linija koja dijeli javnu površinu od površina namjenjenih za druge namjene.

Rastojanje između dvije naspramne regulacione linije definiše profil saobraćajnice.

15.4. Građevinska linija

Građevinska linija je linija na, iznad i ispod površine zemlje i vode definisana grafički, numerički i opisno, koja predstavlja granicu do koje je dozvoljeno graditi objekat.

Građevinska linija koja je orijentisana prema javnoj površini mora biti prikazana grafički sa numeričkim podacima i opisno, dok građevinske linije prema susjednim parcelama mogu biti definisane opisno (kao odstojanja u odnosu na susjedne objekte ili granicu pripadajuće parcele) ili grafički.

15.5. Vrste građevinskih linija

Građevinska linija ispod zemlje (GL 0) ili vode je linija kojom se utvrđuju gabariti za podzemne dijelove objekta ili podzemne objekte.

Građevinska linija na zemlji (GL 1) je linija koja definiše granicu do koje je moguće planirati nadzemni dio objekta do visine prizemlja.

Građevinska linija iznad zemlje (GL 2) je linija kojom se utvrđuje gabarit za nadzemni dio objekta iznad prizemlja kao i za nadzemne objekte koji ne sadrže prizemnu etažu (pasarele, nadzemni koridori i pješački prelazi).

15.6. Vertikalni gabarit

Vertikalni gabarit objekta određuje se kroz dva parametra, i to:

- 1) maksimalnu dozvoljenu spratnost objekta, prikazanu kao maksimalni zbir podzemnih i nadzemnih etaža; i
- 2) maksimalnu dozvoljenu visinu objekta koja se izražava u metrima i predstavlja distancu od najniže kote okolnog konačno uređenog i nivelisanog terena ili trotoara uz objekat do kote sljemena ili vijenca ravnog krova.

Izuzetno od stava 1 ove tačke, u područjima u kojima se planiraju objekti koji su interpolacija u već izgrađenom tkivu, moguće je planskim dokumentom propisati i treći parametar visinske regulacije — visinu vijenca objekta.

Etaža iz stava 1 ove tačke predstavlja dio objekta sa jedinstvenom visinskom kotom ili sa manjim odstupanjima u nivelaciji koja ne prelaze polovinu spratne visine, koja prema položaju u objektu može biti podzemna i nadzemna.

Oznake etaža u planskim dokumentima su: Po (podrum), Su (suteran), P (prizemlje), 1 do N (spratovi) i Pk (potkrovlje).

15.6.1. Etaže zgrade

Etaža je prostor podruma, suterana, prizemlja, sprata i potkrovlja.

Podzemna etaža je podrum.

Nadzemna etaža je suteran, prizemlje, sprat i potkrovlje.

Podrum (Po) je dio zgrade, odnosno građevine koji je potpuno ukopan u konačno uređeni teren i čiji je horizontalni gabarit definisan građevinskom linijom GL 0 iz tačke 16.5. ovog pravilnika i ne može biti veći od urbanističke parcele.

Objekat može imati više podrumskih etaža.

Ako se radi o denivelisanom terenu, relevantnom kotom terena iz stava 2 ovog člana, smatra se najniža kota konačno uređenog i nivelisanog terena oko objekta.


Suteran (Su) je nadzemna etaža kod koje se dio vertikalnog gabarita nalazi iznad kote konačno nivelisanog terena oko objekta i čiji su horizontalni gabariti definisani građevinskom linijom GL 0 iz tačke 16.5. ovog pravilnika.

Suteran može biti na ravnom i na denivelisanom terenu.

Kod suterana na ravnom terenu vertikalni gabarit ne može nadvisiti kotu terena više od 1,00 m konačno nivelisanog i uređenog terena oko objekta.


Suteran na denivelisanom terenu je sa tri strane ugrađen u teren, s tim što se kota poda suterana na jednoj strani objekta poklapa sa kotom terena ili odstupa od kote terena maksimalno 1,00 m.

Izuzetno u slučajevima kada suteran služi za obezbjeđenje potrebnog kapaciteta mirujućeg saobraćaja unutar parcele i kao takav rasterećuje javne površine istih sadržaja, može se smatrati podzemnom etažom.



SUTEREN NA DENIVELISANOM TERENU

RELATIVNA KOTA = najniža kota konačno uređenog i nivelisanog terena oko objekta



Prizemlje (P) je nadzemna etaža čija se kota određuje planom u zavisnosti od namjene i morfologije terena, s tim što je za stambene objekte kota poda prizemlja maksimalno 1.00 m, a za poslovne objekte maksimalno 0.20 m iznad kote konačno uređenog i nivelisanog terena oko objekta.

Sprat (1 do N) je dio zgrade, odnosno građevine koji se nalazi iznad prizemlja.

Potkrovlje (Pk) je dio zgrade, odnosno građevine koji se nalazi iznad suterena, prizemlja ili poslednjeg sprata i neposredno ispod kosog ili zaobljenog krova, čija visina nadzitka nije viša od 1,2 m mjereno od gornje kote međuspratne konstrukcije, uz uslov da se nagib krova zajedno s visinom sljemena obvezno propisuje u planskom dokumentu.

Tavan je dio objekta bez nazidka isključivo ispod kosog ili lučnog krova, a iznad međuspratne konstrukcije posljednje etaže i može imati minimalne otvore za svjetlo i ventilaciju.

Tavan nije etaža.

Ukoliko krovna konstrukcija i visina sljemena omogućavaju organizovanje prostora tavana u svrhu stanovanja, taj prostor ulazi u obračun bruto građevinske površine sa 100% i kao takav mora biti prepoznat u planiranim indeksima izgrađenosti za tretiranu parcelu.

Osvjetljenje tavana obezbjeđivati isključivo prozorskim otvorima na zabatnim zidovima i ležećim krovnim prozorima.

Galerija je prostor unutar jedne samostalne funkcionalne cjeline (stan, poslovni prostor, garaža i sl.) i/ili funkcionalne jedinice (hotelska soba, apartman i sl.) odvojen zasebnim podom unutar etaže, čija površina ne smije biti veća od 75 % neto površine te etaže. Površina galerije ulazi u obračun BRGP sa 100 % i kao takva mora biti prepoznata u planiranim indeksima izgrađenosti za tretiranu parcelu.

Tehnička etaža je prostor zgrade namijenjen tehničkim instalacijama i/ili koji nije namijenjen boravku ljudi.

Iznad kote sljemena ili vijenca dozvoljeno je projektovanje liftovskih kućica i ventilacionih blokova koji nijesu vidni sa trotoara.

15.6.2. Najveća visina etaže

Najveća visina etaže za obračun visine građevine, mjerenja između gornjih kota međuetajnih konstrukcija iznosi:

- za garaže i tehničke prostorije do 3.2 m;
- za stambene etaže do 3.5 m;
- za poslovne etaže do 4.5 m;
- izuzetno za osiguranje prolaza za pristup interventnih i dostavnih vozila, najveća visina prizemne etaže na mjestu prolaza iznosi 4.5 m.

Spratne visine mogu biti veće od visina određenih stavom 1 ovog člana ukoliko to iziskuje specijalna namjena objekta ili primjena posebnih propisa, s tim što visina objekta ne može biti veća od najveće dozvoljene visine propisane u metrima i definisane planom i urbanističko-tehničkim uslovima.

15.7. Uslovi za oblikovanje i materijalizaciju

Oblikovanje objekata mora biti usklađeno sa strukturama neposrednog okruženja, u pogledu osnovnih parametara forme i principa organizovanja fizičke sredine.

Prilikom oblikovanja objekata treba voditi računa o: jednostavnosti proporcije i forme, prilagodjenosti formi objekata topografiji terena, prilagodjenosti klimatskim uslovima i upotrebi autohtonih materijala i vegetacije, odnosno treba uvažiti načela: jedinstva, ambijentalizacije i kontekstualnosti prostora.

U zavisnosti od namjene objekta i ambijenta u kojem se gradi, planskim dokumentom se definišu uslovi za oblikovanje:

- tip zgrade;
- fasade: boje, erkeri, balkoni, vrsta vrata i prozora;
- upotreba materijala;
- elementi krova: nagib krova i krovni pokrivač, smjer pružanja sljemena, krovni prozori, širina strehe, oluci, i dr.

Materijalizacija objekata treba da poštuje ambijentalna svojstva područja, kroz upotrebu kako autohtonih elemenata tako i savremenih materijala, čija boja, tekstura i ostala vizuelna svojstva afirmišu ambijentalne kvalitete planiranog područja.

15.8. Uslovi za energetska efikasnost objekata

Planskim dokumentom definišu se uslovi izgradnje koji obezbjeđuju smanjenje ukupne potrošnje energije i upotrebu obnovljivih izvora energije koja se u okvirima planskog zahvata koristi za grijanje, hlađenje i ventilaciju objekata.

Uslovi iz stava 1 ove tačke sadrže plansko rješenje energetske prihvatljivog i održivog sistema u planskom zahvatu.

Potrebno je sačiniti analizu potreba za energijom svih potrošača u zahvatu plana, i to sa maksimalnim uvažavanjem postojećih mogućnosti za korišćenje raspoloživih potencijala u oblasti energetske efikasnosti, poštujući principe za racionalno korišćenje obnovljivih izvora energije, kao i da se uzmu u obzir raspoloživi potencijal energetske infrastrukturne mreže na širem području (energetske, toplotne, gasne), sa punim osvrtom na energetske aspekt i usvojeni koncept planova višeg nivoa, te vodeći računa o realnim mogućnostima njihove realizacije u svim segmentima koje zahtijeva izrada planske dokumentacije.

Uslovi za izgradnju koji se odnose na energetska efikasnost i održivost objekata iz stava 1 ove tačke sadrže aspekte: arhitektonskog rješenja; koncepta oblikovanja i materijalizacije objekata; solarne geometrije; održivosti gradnje; prilagođavanja objekata klimatskim uticajima; obezbjeđenja potrebnog komfora boravka; smanjenja gubitaka na

energetskoj infrastrukturi; efikasnosti saobraćaja , kao i drugim osobinama planskog zahvata.

15.9. Uslovi za nesmetano kretanje lica sa posebnim potrebama

Planskim rješenjima treba planirati pretpostavke za nesmetano kretanje lica sa smanjenom pokretljivošću, projektovanjem oborenih ivičnjaka na mjestu pješačkih prelaza, kao i povezivanjem rampom denivelisanih prostora, obezbjeđenjem dovoljne širine, bezbjednih nagiba i odgovarajućom obradom površina.

Planskim rješenjima treba predvidjeti pristup lica sa smanjenom pokretljivošću u sve objekte i djelove objekata koji svojom funkcijom podrazumjevaju javni pristup, u skladu sa posebnim propisima.

15.10. Uslovi za priključak na saobraćajnu i komunalnu infrastrukturu

Na urbanističku parcelu mora se planirati i obezbijediti kolski pristup sa gradske saobraćajnice ili javnog puta, u skladu sa planskim dokumentom,

Izuzetno od stava 1 ovog člana, u starim gradskim jezgrima ili na urbanističkim parcelama sa postojećim objektima koji su izgrađeni na terenima sa nepovoljnom konfiguracijom u kojima ne postoji mogućnost obezbjeđenja kolskog pristupa urbanističkoj parceli se može obezbijediti samo pješački odnosno biciklistički pristup sa gradske saobraćajnice ili javnog puta.

Planskim dokumentom se definiše i opremljenost urbanističke parcele komunalnom infrastrukturu (energetska, elektronska, komunikaciona, vodovodna, kanalizaciona i dr.)

VII. PROSTORNI POKAZATELJI

16. Definisnje parametara

Prostorni pokazatelji predstavljaju osnov za izradu planskog dokumenta i definisanje parametara po jedinicama građevinskog zemljišta, i to:

- 1) gustina stanovanja;
- 2) izgrađena površina i bruto građevinska površina;
- 3) indeks zauzetosti;
- 4) indeks izgrađenosti;

Jedinicom građevinskog zemljišta u smislu stava 1 ove tačke smatraju se zona, blok i urbanistička parcela.

U planskom dokumentu se daje uporedni tabelarni prikaz postojećih i planiranih prostornih pokazatelja po jedinicama građevinskog zemljišta.

16.1. Gustina stanovanja

Gustina stanovanja izražava odnos između stanovnika nastanjenih na određenoj površini i same površine.

Gustina stanovanja može se izračunavati kao neto ili bruto gustina stanovanja.

Gustina stanovanja prikazuje broj stanovnika po hektaru (ha) ili po kvadratnom kilometru (km²) površine.

Neto gustina stanovanja, koja se u planskom dokumentu iskazuje na: nivou obuhvata plana, nivou bloka i zone, dobija se kada se ukupan broj stanovnika podijeli sa površinom namjene za stanovanje na nivou obuhvata plana, bloka odnosno zone primjenom sljedeće formule:

$Gnt = \text{broj stanovnika} / \text{površina za stanovanje u okviru obuhvata plana, bloka odnosno zone.}$

Bruto gustina stanovanja, koja se u planskom dokumentu iskazuje na nivou obuhvata plana, nivou bloka i zone, se dobija kada se ukupan broj stanovnika podijeli

sa ukupnom površinom obuhvata plana, bloka odnosno zone, primjenom sljedeće formule:

G_{br} = broj stanovnika/ obuhvata plana, površina bloka odnosno zone

Gustina stanovanja u turističkim mjestima se odnosi na ukupan broj turista (korisnika) koji borave na tom području u određenom periodu podijeli sa površinom turističkog naselja, zone ili bloka, primjenom istih formula za bruto i neto gustinu stanovanja.

16.2. Izgrađena površina i bruto građevinska površina objekta

Izgrađenu površinu (površinu pod objektima) čini zbir bruto površina prizemlja odnosno suterena svih objekata na urbanističkoj parceli, bloku, zoni ili planu, računajući spoljne konture fasadnih zidova u skladu Pravilnikom o načinu obračuna površine i zapremine zgrade.

Bruto građevinska površina objekta predstavlja izgrađenu površinu objekta računajući spoljne konture fasadnih zidova, koja uključuje površinu pod komunikacijama, konstruktivnim elementima, zidovima, balkonima, lođama, terasama, erkerima i dr. u skladu sa Pravilnikom o načinu obračuna površine i zapremine zgrade.

Ukupnu bruto građevinsku površinu za urbanističku parcelu, blok, zonu ili plan, čini zbir površina svih objekata.

16.3. Indeks zauzetosti

Indeks zauzetosti zemljišta je parametar koji pokazuje zauzetost građevinskog zemljišta na nivou jedinice građevinskog zemljišta.

Indeks zauzetosti zemljišta je količnik izgrađene površine pod objektima i ukupne površine jedinice građevinskog zemljišta.

Indeks zauzetosti je racionalni broj sa dvije decimale, a računa se primjenom sledeće formule:

$$I_z = P_g / P_{gz}$$

U formuli iz stava 3 ove tačke I_z je indeks zauzetosti, P_g je površina pod objektima, P_{gz} je površina jedinice građevinskog zemljišta.

Indeks zauzetosti važi kao maksimalna vrijednost za sve nadzemne etaže i ne može se uzeti kao vrijednost samo na nivou prizemlja.

16.4. Indeks izgrađenosti

Indeks izgrađenosti zemljišta je parametar koji pokazuje intenzitet izgrađenosti, odnosno iskorišćenosti građevinskog zemljišta na nivou jedinice građevinskog zemljišta.

Indeks izgrađenosti zemljišta je količnik između bruto građevinske površine objekta i ukupne površine jedinice građevinskog zemljišta.

Indeks izgrađenosti je racionalni broj sa dvije decimale, a računa se primjenom sljedeće

formule:

$$I_i = P_{br}/P_{gz}$$

U formuli iz stava 3 ove tačke I_i je indeks izgrađenosti, P_{br} je bruto građevinska površina svih etaža, P_{gz} je površina jedinice građevinskog zemljišta.

U bruto građevinsku površinu ne obračunavaju se servisni prostori neophodni za funkcionisanje garaže u podzemnim etažama.

U bruto građevinsku površinu ne obračunavaju se prohodni ravni zeleni krovovi na kojima je procenat ozelenjenosti veći od 70% ukupne površine. Zeleni prohodni krovovi podrazumijevaju uređenje parkovskog tipa sa svim neophodnim slojevima, a ne sadnju u dekorativnim posudama.

VIII. GRAFIČKI SIMBOLI

17.1. Kartografski prikazi i grafički prilozi

Kartografski prikazi i grafički prilozi izrađuju se u boji.

Kartografski prikazi određuju uslove korišćenja, namjenu prostora, odnosno površina i izrađuju se obojenim tačkastim i linijski rasternim površinama, sa graničnom linijom u punom tonu odgovarajuće boje.

Planski znakovi sa tačkasto ili linijski rasternim površinama imaju tonsku gustinu od R20 do R80%.

17.2. Planski znakovi

Planski znakovi koji se prikazuju crtama i simbolima izrađuju se u tri osnovne veličine, i to: 1,0 mm, 0,8 mm i 0,6 mm i tri osnovne debljine crte 1,0 mm, 0,8 mm i 0,6 mm, dok je osnovna debljina crte prilagođena složenosti i broju znakova.

Za složene planske znakove i planske znakove koji su određeni u Prilogu 1, grafički simboli mogu uz date osnovne veličine koristiti i druge veličine.

U planskim dokumentima postojeće stanje se razlikuje od planiranog, tako što se isti planski znak označava sa punom odnosno isprekidanom graničnom ili osnovnom linijom.

Shodno izabranoj razmjeri, u planskim dokumentima za planski dokument užeg područja mogu se koristiti i planski znakovi određeni za planski dokument šireg područja.











17.3. Grafički simbol koji nije određen

Ukoliko je u planskom dokumentu potreban grafički simbol koji nije određen ovim pravilnikom, koristiće se planski znak izveden iz istovrsne grupe planskih znakova (ista porodica kartografskog znaka).

Grafički simboli

I. OPŠTE KATEGORIJE NAMJENE POVRŠINA					
Kategorija namjena površina	Grafička oznaka	Boja slova (RBG)	Vrsta ispune	Boja ispune (RBG)	Trasparentnost ispune
1. Površine naselja - građevinsko područje	N	0 0 0	puna	255 255 147	50%
2. Poljoprivredne površine	P	0 0 0	puna	255 150 50	50%
3. Šumske površine	Š	0 0 0	puna	0 127 0	50%
4. Vodne površine na kopnu	VP	0 0 0	puna	0 170 240	50%
5. Površina mora	M	0 0 0	puna	0 170 240	50%
6. Površine za posebne namjene	PN	0 0 0	puna	153 153 80	50%
7. Zaštićena područja	ZP	0 0 0	puna	159 255 127	50%
8. Ostale prirodne površine	OP	0 0 0	puna	230 200 170	50%
9. Površine infrastrukture	TI	0 0 0	puna	128 128 128	50%



II. KATEGORIJE DETALJNE NAMJENE POVRŠINA						
Kategorija namjena površina	Grafička oznaka		Boja slova (RBG)	Vrsta ispune	Boja ispune (RBG)	Trasparentnost ispune
1. Površine za stanovanje	S	Stanovanje male gustine (SMG)	0 0 0	puna	255 255 0	50%
		Stanovanje srednje gustine (SSG)	0 0 0	puna	255 255 0	50%
		Stanovanje velike gustine (SVG)	0 0 0	puna	255 255 0	50%
2. Površine za školstvo i socijalnu zaštitu	ŠS		0 0 0	puna	255 63 0	50%
3. Površine za zdravstvenu zaštitu	Z		0 0 0	puna	0 127 127	50%
4. Površine za kulturu	K		0 0 0	puna	120 0 240	50%
5. Površine za sport i rekreaciju	SR		0 0 0	puna	140 200 100	50%
6. Površine za golf igrališta	GI		0 0 0	puna	0 255 204	50%
7. Površine za turizam	T	T1	0 0 0	puna	255 0 255	50%
		T2	0 0 0	puna	255 0 255	50%
		T3	0 0 0	puna	255 0 255	50%
8. Površine za centralne djelatnosti sa stanovanjem	CDS		0 0 0	puna	255 255 0	50%
9. Površine za centralne djelatnosti	CD		0 0 0	puna	255 150 150	50%
10. Površine za industriju i proizvodnju	IP		0 0 0	puna	155 100 255	50%
11. Javne otvorene površine	JO		0 0 0	puna	0 255 0	50%
12. Površine za pejzažno uređenje	PU		0 0 0	puna	0 185 0	50%
13. Poljoprivredne površine	P		0 0 0	puna	255 150 50	50%
14. Šumske površine	Š		0 0 0	puna	0 127 0	50%
15. Površina mora	M		0 0 0	puna	0 170 240	50%
16. Vodne površine na kopnu	V		0 0 0	puna	0 0 255	50%
17. Ostale prirodne površine	OP		0 0 0	puna	230 200 170	50%
18. Površine saobraćajne infrastrukture	SI		0 0 0	puna	204 204 204	50%
19. Površine ostale infrastrukture	OI		0 0 0	puna	204 204 204	50%
20. Površine za obradu, sanaciju i skladištenje otpada	OSS		0 0 0	puna	60 95 127	50%
21. Površine za groblja	G		0 0 0	puna	128 128 128	50%
22. Površine za vjerske objekte	VO		0 0 0	puna	127 0 127	50%
23. Površine od interesa za odbranu	O		0 0 0	puna	127 127 0	50%
24. Površine za zaštitu i spašavanje	ZS		0 0 0	puna	167 167 0	50%
25. Površine mineralnih sirovina	MS		0 0 0	puna	165 82 82	50%
26. Površine eksploatacionog polja	EP		0 0 0	puna	140 255 127	50%
27. Površine pod posebnim režimom korišćenja	PRK		0 0 0	puna	140 255 127	50%
28. Rezervne površine	R		0 0 0	puna	255 223 127	50%

I GRANICE				
Kategorije granica	Grafička oznaka	Boja linije (RBG)	Linija	Debljina linije (mm)
Državna granica		129 0 0	puna	2
Opštinska granica		129 0 0	puna	1
Granica katastarskih opština		129 0 0	puna	0.4
Granica detaljnog urbanističkog rješenja		255 0 0	puna	0.4
Granica urbanističkog projekta		255 0 0	isprekidana	0.4
Granica zaštićenog područja		0 255 0	isprekidana	0.8
Zaštićeno područje – Ekološka mreža		0 255 0	puna	0.4
Zaštićeno područje – UNESCO		164 0 124	puna	0.8
Granica Morskog dobra		0 0 255	puna	0.8
Granica obalnog odmaka 0-100 m		255 0 0	puna	0.4






















II MREŽA NASELJA

Kategorije granica	Grafička oznaka	Simbol	Boja ispune (RBG)	Trasparentnost ispune	Veličina znaka (mm)	Linija	Boja linije (RBG)	Debljina linije (mm)
Centar državnog značaja		krug	255 150 150	50%	15	puna	255 0 0	0.8
Centar regionalnog značaja		krug	255 150 150	50%	12	puna	0 0 0	0.6
Centar opštinskog značaja		krug	255 255 255	50%	6	puna	0 0 0	0.4
Lokalni centar		krug	255 255 255	50%	3	puna	255 0 0	0.4

III PREKOGRANIČNA SARADNJA

Kategorije granica	Grafička oznaka	Simbol	Boja ispune (RBG)	Veličina simbola (mm)	Linija	Boja linije (RBG)	Debljina linije (mm)
Prekogranična saradnja		dvostruka strelica	255 150 150	15	puna	255 0 0	0.7
Razvojni koridor		dvostruka strelica	255 255 0	10	puna	255 150 0	0.5

IV SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA

Kategorije linija	Grafička oznaka	Simbol	Veličina kvadrata (mm)	Razmak između linija (mm)	Linija		Boja linije (RBG)	Debljina linije (mm)
Planirani koridor infrastrukture		dvije linije	x	0.6	isprekidana		168 0 0	2x0.4
Autoput		2 linije	x	0.6	puna		255 0 0	2x3
Autoput - planirani		2 linije	x	0.6	isprekidana		255 0 0	2x3
Brza saobraćajnica		2 linije	x	0.6	puna		255 0 0	2x2
Brza saobraćajnica - planirana		2 linije	x	0.6	isprekidana		255 0 0	2x2
Regionalna saobraćajnica		linija	x	X	puna		255 0 0	1.6
Regionalna saobraćajnica - planirana		linija	x	X	isprekidana		255 0 0	1.6
Lokalni put		linija	x	X	puna		255 0 0	1
Lokalni put - planirani		linija	x	X	isprekidana		255 0 0	1
Nekategorisani put		linija	x	X	puna		0 0 0	0.5
Biciklistička staza		linija	x	X	puna		194 137 50	0.4
Most		pravougaonik	x	0.6	puna		0 0 0	2x0.4
Tunel		pravougaonik	x	0.6	isprekidana		0 0 0	2x0.4
Osovina saobraćajnice		linija	x	x	isprekidana		255 255 255	0.1
Željeznička pruga		linija	x	x	isprekidana preko koje su uspravno nanešene kratke crte na svakih 4mm		0 0 0	1.2
Željeznička pruga - planirana		linija	x	x	isprekidana preko koje su uspravno nanešene kratke crte na svakih 4mm		0 0 0	1.2
Žičara		kvadrat i linija	3	x	puna		0 128 128	0.4
Žičara - planirana		kvadrat i linija	3	x	isprekidana		0 128 128	0.4
Međunarodni plovni put		linija	x	x	puna		78 56 126	1.2
Unutrašnji plovni put		linija	x	x	isprekidana		78 56 126	1.2
Kategorije simbola	Oznaka teme	Simbol	Boja slova (RBG)	Veličina simbola (mm)	Boja ispune (RBG)	Linija	Boja linije (RBG)	Debljina linije (mm)
Kolsko - pješačke površine		površina	x	x	204 204 204	puna	x	x

Raskršće puteva u dva nivoa		ukršetene linije i kružnica	x	6	x	x	0 0 0	0.5
Granični prelaz		kvadrat	255 0 0	8	255 255 255	puna	255 0 0	0.5
Autobuska stanica		krug	255 0 0	8	255 255 255	puna	255 0 0	0.5
Stajalište gradskog i međugradskog saobraćaja		dijamant	0 153 255	8	255 255 255	puna	128 0 128	0.5
Javni parking i garaža		dijamant	0 153 255	8	255 255 255	puna	128 0 128	0.5
Benzinska pumpa		dijamant	0 153 255	8	255 255 255	puna	128 0 128	0.5
Željeznička stanica		krug	0 153 255	8	255 255 255	puna	128 0 128	0.5
Željezničko stajalište		dijamant	0 153 255	8	255 255 255	puna	128 0 128	0.5
Međunarodni aerodrom		krug	0 153 255	8	255 255 255	puna	0 153 255	0.5
Letjelište		dijamant	0 153 255	8	255 255 255	puna	0 153 255	0.5
Hidrodom		dijamant	0 153 255	8	255 255 255	puna	0 153 255	0.5
Heliodrom		dijamant	0 153 255	8	255 255 255	puna	0 153 255	0.5
Luka		simbol	X	8	X	puna	0 102 153	0.5
Privezište		dijamant	0 0 79	8	255 255 255	puna	0 102 153	0.5
Sidrište		dijamant	0 0 79	8	255 255 255	puna	0 102 153	0.5
Marina		dijamant	0 0 79	8	255 255 255	puna	0 0 79	0.5
Trajekt		dijamant	0 0 79	8	255 255 255	puna	0 0 79	0.5
Terminal		dijamant	0 0 79	8	255 255 255	puna	0 0 79	0.5
Kruzer terminal		dijamant	0 0 79	8	255 255 255	puna	0 0 79	0.5
Svetionik		dijamant	0 0 79	8	255 255 255	puna	0 0 79	0.5
Naziv saobraćajnice	A	tekst	0 0 0	veličina prilagođena razmjeri planskog dokumenta	x	x	x	x



VI OSTALA INFRASTRUKTURA

Telekomunikaciona infrastruktura



















Kategorije linija	Grafička oznaka	Simbol	Linija	Boja linije (RBG)	Rastojanje između kosih crtica (mm)	Debljina linije (mm)		
TK podzemni vod		linija	puna	255 191 0	x	0.7		
TK podzemni vod - planirani		linija	isprekidana	255 191 1	x	0.7		
TK podzemni vod - ukidanje		linija	puna preko je su na svakih 5.0mm nanešene kratke dvostruke crtice	255 191 2	0.5	0.7		
TK podzemni vod višeg reda		linija	puna	255 191 3	x	0.9		
TK podzemni vod višeg reda - planirani		linija	isprekidana sa srednjim segmentom	255 191 4	x	0.9		
TK podzemni vod višeg reda - ukidanje		linija	puna preko je su na svakih 5.0mm nanešene kratke dvostruke crtice	255 191 5	0.5	0.9		
TK nadzemni vod		linija	puna	255 191 6	x	0.3		
TK nadzemni vod - planirani		linija	isprekidana	255 191 7	x	0.3		
TK nadzemni vod - ukidanje		linija	puna preko je su na svakih 5.0mm nanešene kratke dvostruke crtice	255 191 8	0.5	0.3		
TK nadzemni vod višeg reda		linija	puna	255 191 9	x	0.6		
TK nadzemni vod višeg reda - planirani		linija	isprekidana	255 191 10	x	0.6		
TK nadzemni vod višeg reda - ukidanje		linija	puna preko je su na svakih 5.0mm nanešene kratke dvostruke crtice	255 191 11	0.5	0.6		
Kategorije simbola	Grafička oznaka	Simbol	Boja slova (RBG)	Veličina simbola (mm)	Boja ispune (RBG)	Linija	Boja linije (RBG)	Debljina linije (mm)
Telefonska centrala		kvadrat	189 141 0	8	255 255 255	puna	255 191 0	0.5
Telefonska centrala - planirana		kvadrat	189 141 0	8	255 255 255	isprekidana	255 191 0	0.5
Bazna stanica mobilne telefonije		kvadrat	189 141 0	8	255 255 255	puna	255 191 0	0.5
Bazna stanica mobilne telefonije - planirana		kvadrat	189 141 0	8	255 255 255	isprekidana	255 191 0	0.5
TK okno		kvadrat	x	8	255 255 255	puna	255 191 0	0.5
TK okno - planirano		kvadrat	x	8	255 255 255	isprekidana	255 191 0	0.5


Gasna i toplovodna infrastruktura







Kategorije linija	Grafička oznaka	Simbol	Linija	Boja linije (RBG)	Debljina linije (mm)
Gasovod		linija	puna	63 255 0	0.8
Gasovod - planirani		linija	isprekidana	63 255 0	0.7
Toplovod		linija	puna	129 31 0	0.8

Toplovod - planirani		linija	isprekidana		129 31 0		0.7	
Kategorije simbola	Grafička oznaka	Simbol	Boja slova (RBG)	Veličina simbola (mm)	Boja ispune (RBG)	Linija	Boja linije (RBG)	Debljina linije (mm)
Gasovodna redukcijaska stanica		kvadrat	19 79 0	8	255 255 255	puna	63 255 0	0.5
Gasovodna redukcijaska stanica - planirana		kvadrat	19 79 0	8	255 255 255	isprekidana	63 255 0	0.5
Toplovodna podstanica		kvadrat	255 0 0	8	255 255 255	puna	129 31 0	0.5
Toplovodna podstanica - planirana		kvadrat	255 0 0	8	255 255 255	isprekidana	129 31 0	0.5

Elektroenergetska infrastruktura

Kategorije linija	Grafička oznaka	Simbol	Linija	Razmak između linija (mm)	Boja linije (RBG)	Rastojanje između vertikalnih linija (mm)	Debljina linije (mm)
Elektrovod 400 kV		dvije linije	puna	0.3	255 127 0	x	1.1
Elektrovod 400 kV - planirani		dvije linije	isprekidana	0.3	255 127 0	x	1.1
Elektrovod 400 kV - ukidanje		dvije linije	puna preko je su na svakih 5.0mm nanešene kratke dvostruke crtice	0.3	255 127 0	x	1.1
Elektrovod 220 kV		linija	puna	x	255 127 0	x	1.1
Elektrovod 220 kV - planirani		linija	isprekidana	x	255 127 0	x	1.1
Elektrovod 220 kV - ukidanje		linija	puna preko je su na svakih 5.0mm nanešene kratke dvostruke crtice	x	255 127 0	0.5	1.1
Elektrovod 110 kV		linija	puna	x	255 127 0	x	0.9
Elektrovod 110 kV - planirani		linija	isprekidana	x	255 127 0	x	0.9
Elektrovod 110 kV - ukidanje		linija	puna preko je su na svakih 5.0mm nanešene kratke dvostruke crtice	x	255 127 0	0.5	0.9
Elektrovod 35 kV		linija	puna	x	255 127 0	x	0.7
Elektrovod 35 kV - planirani		linija	isprekidana	x	255 127 0	x	0.7
Elektrovod 35 kV - ukidanje		linija	puna preko je su na svakih 5.0mm nanešene kratke dvostruke crtice	x	255 127 0	0.5	0.7
Elektrovod 20 kV		linija	puna	x	255 127 0	x	0.5
Elektrovod 20 kV - planirani		linija	isprekidana	x	255 127 0	x	0.5
Elektrovod 20 kV - ukidanje		linija	puna preko je su na svakih 5.0mm nanešene kratke dvostruke crtice	x	255 127 0	0.5	0.5
Elektrovod 10 kV		linija	puna	x	255 127 0	x	0.4
Elektrovod 10 kV - planirani		linija	isprekidana	x	255 127 0	x	0.4
Elektrovod 10 kV - ukidanje		linija	puna preko je su na svakih 5.0mm nanešene kratke dvostruke crtice	x	255 127 0	0.5	0.4


Elektrovod 0.4 kV		linija	puna	x	255 127 0	x	0.35	
Elektrovod 0.4 kV - planirani		linija	isprekidana	x	255 127 0	x	0.35	
Elektrovod 0.4 kV - ukidanje		linija	puna preko je su na svakih 5.0mm nanešene kratke dvostruke crtice	x	255 127 0	0.5	0.35	
Kategorije simbola	Grafička oznaka	Simbol	Boja slova (RBG)	Veličina simbola (mm)	Boja ispune (RBG)	Linija	Boja linije (RBG)	Debljina linije (mm)
Trafostanica		kvadrat	255 0 0	8	255 255 255	puna	255 127 0	0.5
Trafostanica - planirana		kvadrat	255 0 0	8	255 255 255	isprekidana	255 127 0	0.5
Hidroelektrana		kvadrat	51 102 255	8	255 255 255	puna	51 102 255	0.5
Hidroelektrana - planirana		kvadrat	51 102 255	8	255 255 255	isprekidana	51 102 255	0.5
Termoelektrana		kvadrat	0 0 0	8	255 255 255	puna	0 0 0	0.5
Termoelektrana - planirana		kvadrat	0 0 0	8	255 255 255	isprekidana	0 0 0	0.5
Termoelektrana toplana		kvadrat	255 0 63	8	255 255 255	puna	255 0 63	0.5
Termoelektrana toplana - planirana		kvadrat	255 0 63	8	255 255 255	isprekidana	255 0 63	0.5
Vjetro elektrana		kvadrat	0 104 52	8	255 255 255	puna	0 104 52	0.5
Vjetro elektrana - planirana		kvadrat	0 104 52	8	255 255 255	isprekidana	0 104 52	0.5
Solarna elektrana		kvadrat	255 255 0	8	255 255 255	puna	255 255 0	0.5
Solarna elektrana - planirana		kvadrat	255 255 0	8	255 255 255	isprekidana	255 255 0	0.5
Elektrana na gas i tekuće gorivo		kvadrat	129 86 118	8	255 255 255	puna	129 86 118	0.5
Elektrana na gas i tekuće gorivo - planirana		kvadrat	129 86 118	8	255 255 255	isprekidana	129 86 118	0.5

Hidrotehnička infrastruktura						
Kategorije linija	Grafička oznaka	Simbol	Linija	Boja linije (RBG)	Rastojanje između vertikalnih linija (mm)	Debljina linije (mm)
Vodovod		linija	puna	0 0 255	x	0.5
Vodovod - planirani		linija	isprekidana	0 0 255	x	0.5
Vodovod - ukidanje		linija	puna preko je su na svakih 5.0mm nanešene kratke dvostruke crtice	0 0 255	0.5	0.5
Vodovod višeg reda		linija	puna	0 0 255	x	1.1
Vodovod višeg reda - planirani		linija	isprekidana	0 0 255	x	1.1
Vodovod višeg reda - ukidanje		linija	puna preko je su na svakih 5.0mm nanešene kratke dvostruke crtice	0 0 255	0.5	1.1







Kategorije simbola	Grafička oznaka	Simbol	Boja slova (RBG)	Veličina simbola (mm)	Boja ispune (RBG)	Linija	Boja linije (RBG)	Debljina linije (mm)
Rezervoar		kvadrat	0 63 255	8	255 255 255	puna	255 127 0	0.5
Rezervoar - planirani		kvadrat	0 63 255	8	255 255 255	isprekidana	255 127 0	0.5
Crpna stanica		kvadrat	0 63 255	8	255 255 255	puna	129 31 0	0.5
Crpna stanica - planirana		kvadrat	0 63 255	8	255 255 255	isprekidana	129 31 0	0.5

Fekalna kanalizacija							
Kategorije linija	Grafička oznaka	Simbol	Linija	Boja linije (RBG)	Rastojanje između vertikalnih linija (mm)	Debljina linije (mm)	
Kanalizacioni vod		linija	puna	104 0 0	x	0.7	
Kanalizacioni vod - planirani		linija	isprekidana	104 0 0	x	0.7	
Kanalizacioni vod - ukidanje		linija	puna preko je su na svakih 5.0mm nanešene kratke dvostruke crtice	104 0 0	0.5	0.7	
Kanalizacioni vod višeg reda		linija	puna	104 0 0	x	1.1	
Kanalizacioni vod višeg reda - planirani		linija	isprekidana	104 0 0	x	1.1	
Kanalizacioni vod višeg reda - ukidanje		linija	puna preko je su na svakih 5.0mm nanešene kratke dvostruke crtice	104 0 0	0.5	1.1	
Kategorije simbola	Grafička oznaka	Simbol	Veličina simbola (mm)	Boja ispune (RBG)	Linija	Boja linije (RBG)	Debljina linije (mm)
Reviziono okno		kvadrat	8	255 127 0	puna	255 127 0	0.5
Reviziono okno - planirano		kvadrat	8	255 255 255	isprekidana	255 127 0	0.5

Atmosferska kanalizacija							
Kategorije linija	Grafička oznaka	Simbol	Linija	Boja linije (RBG)	Rastojanje između vertikalnih linija (mm)	Debljina linije (mm)	
Kanalizacioni vod		linija	puna	44 136 19	x	0.7	
Kanalizacioni vod - planirani		linija	isprekidana	44 136 19	x	0.7	
Kanalizacioni vod - ukidanje		linija	puna preko je su na svakih 5.0mm nanešene kratke dvostruke crtice	44 136 19	0.5	0.7	
Kanalizacioni vod višeg reda		linija	puna	44 136 19	x	1.1	
Kanalizacioni vod višeg reda - planirani		linija	isprekidana	44 136 19	x	1.1	
Kanalizacioni vod višeg reda - ukidanje		linija	puna preko je su na svakih 5.0mm nanešene kratke dvostruke crtice	44 136 19	0.5	1.1	
Kategorije simbola	Grafička oznaka	Simbol	Veličina simbola (mm)	Boja ispune (RBG)	Linija	Boja linije (RBG)	Debljina linije (mm)
Reviziono okno		kvadrat	8	44 136 19	puna	44 136 19	0.5








Reviziono okno - planirano		kvadrat	8	255 255 255	isprekidana	44 136 19	0.5
----------------------------	---	---------	---	-------------------	-------------	-----------------	-----

Komunalna infrastruktura


Kategorije simbola	Grafička oznaka	Simbol	Boja slova (RBG)	Veličina simbola (mm)	Boja ispune (RBG)	Linija	Boja linije (RBG)	Debljina linije (mm)
Odlagalište otpada		šestougao	x	10	255 255 170	puna	51 51 51	0.5
Odlagalište otpada - planirano		šestougao	x	10	255 255 0	isprekidana	51 51 51	0.5
Objekat za obradu, skladištenje i odlaganje radioaktivnog otpada		šestougao	x	10	190 190 190	puna	0 0 0	0.5
Objekat za obradu i odlaganje ostalog opasnog otpada		šestougao	x	10	255 191 0	puna	0 0 0	0.5
Groblje		kvadrat	0 0 0	10	190 190 190	puna	0 0 0	0.5
Groblje - planirano		kvadrat	0 0 0	10	190 190 190	isprekidana	0 0 0	0.5

V VODENE POVRŠINE								
Kategorije simbola/površina	Grafička oznaka	Simbol	Boja slova (RBG)	Veličina simbola (mm)	Boja ispune (RBG)	Linija	Boja linije (RBG)	Debljina linije (mm)
Izvorišta vode > 1000 l/s		krug	X	12	0 63 255	x	x	x
Izvorišta vode 100 - 1000 l/s		krug	X	10	0 63 255	x	x	x
Izvorišta vode 10 - 100 l/s		krug	X	8	0 63 255	x	x	x
Izvorišta vode < 10 l/s		krug	X	6	0 63 255	x	x	x
Zaštitna područja vodoizvorišta (površina i simbol)		kvadrat	0 63 255	8	255 255 255	puna	0 63 255	0.5
Zaštitna područja vodoizvorišta (površina i simbol) - planirano		kvadrat	0 63 255	8	255 255 255	isprekidana	0 63 255	0.5
More		kvadrat	255 255 255	10	0 0 255	x	x	x
Jezero		kvadrat	255 255 255	10	0 0 255	x	x	x
Rijeka		kvadrat	255 255 255	10	0 0 255	x	x	x
Akumulacija		kvadrat	255 255 255	10	0 0 255	x	x	x
Rezervoar		kvadrat	255 255 255	10	0 0 255	x	x	x
Kategorije linija	Grafička oznaka	Simbol	Razmak između linija (mm)	Linija		Boja linije (RBG)		Debljina linije (mm)
Manji vodotok		linija	x	puna		0 0 255		0.5
Veći vodotok		linija	x	puna		0 0 255		0.9
Nasip		dvije linije	0.5	puna i isprekidana		0 0 255		0.5
Kanal		dvije linije	0.5	isprekidana		0 0 255		0.5
Brana		dvije linije	0.5	puna		0 0 0	0 0 255	0.5
Kategorije površina	Grafička oznaka	Simbol	Razmak između linija (mm)	Debljina okvirne linije (mm)	Linija		Boja linije (RBG)	Debljina linije (mm)
Plavno područje		kose linije	1	1	unutrašnje - puna spoljna - isprekidana		31 0 129	0.5
Zaštićeno podmorje		horizontalne linije	1	1	unutrašnje - puna spoljna - isprekidana		31 0 129	0.5


VII PEJZAŽNA ARHITEKTURA

Kategorije površina	Grafička oznaka	Boja slova (RBG)	Vrsta ispune	Boja ispune (RBG)	Trasparentnost ispune			
Površine javne namjene		80 247 68	puna	1	50%			
Površine specijalne namjene		65 200 55	puna	1	50%			
Površine ograničena namjene		10 135 0	puna	1	50%			
Kategorije simbola	Grafička oznaka	Simbol	Boja slova (RBG)	Veličina simbola (mm)	Boja ispune (RBG)	Linija	Boja linije (RBG)	Debljina linije (mm)
Zeleni koridor		dvostruka strelica	x	10	127 255 0	puna	40 140 20	0.5
Tačke i potezi značajni za panoramske vrijednosti predjela		trougao	x	8	224 255 165	isprekidana	0 168 0	0.5
Linearno zelenilo		tri kružnice	x	8	94 189 0	puna	64 129 0	0.3
Spomenik pejzažne arhitekture		kvadrat	255 191 0	8	255 255 255	puna	255 191 0	0.7

Objekti pejzažne arhitekture javne namjene

Kategorije simbola	Grafička oznaka	Simbol	Boja slova (RBG)	Veličina znaka (mm)	Debljina okvirne linije (mm)	Linija	Boja linije (RBG)
Park		krug	0 0 0	8	0.3	puna	31 129 0
Zone rekreacije		krug	0 0 0	8	0.3	puna	31 129 0
Park šuma		krug	0 0 0	8	0.3	puna	31 129 0
Uređenje obale		krug	0 0 0	8	0.3	puna	31 129 0
Zelenilo uz saobraćajnice		krug	0 0 0	8	0.3	puna	31 129 0
Skver		krug	0 0 0	8	0.3	puna	31 129 0
Trg		krug	0 0 0	8	0.3	puna	31 129 0
Pješačka ulica		krug	0 0 0	8	0.3	puna	31 129 0

Objekti pejzažne arhitekture ograničene namjene

Kategorije simbola	Grafička oznaka	Simbol	Boja slova (RBG)	Veličina znaka (mm)	Debljina okvirne linije (mm)	Linija	Boja linije (RBG)
Zelenilo stambenih objekata i blokova		krug	0 0 0	8	0.3	puna	31 129 0






Zelenilo administrativnih objekata		krug	0 0 0	8	0.3	puna	31 129 0
Zelenilo poslovnih objekata		krug	0 0 0	8	0.3	puna	31 129 0
Zelenilo vjerskih objekata		krug	0 0 0	8	0.3	puna	31 129 0
Sportsko rekreativne površine		krug	0 0 0	8	0.3	puna	31 129 0
Zelenilo objekata prosvjete		krug	0 0 0	8	0.3	puna	31 129 0
Zelenilo objekata zdravstva		krug	0 0 0	8	0.3	puna	31 129 0
Zelenilo za turizam (hoteli)		krug	0 0 0	8	0.3	puna	31 129 0
Zelenilo turističkih naselja		krug	0 0 0	8	0.3	puna	31 129 0
Zelenilo kampova		krug	0 0 0	8	0.3	puna	31 129 0
Zelenilo oko objekata nautičkog turizma		krug	0 0 0	8	0.3	puna	31 129 0
Zelenilo zdravstvenog turizma		krug	0 0 0	8	0.3	puna	31 129 0
Zelenilo odmarališta i hostela		krug	0 0 0	8	0.3	puna	31 129 0
Zelenilo planinarskih i lovačkih domova		krug	0 0 0	8	0.3	puna	31 129 0
Specijalizovani parkovi		krug	0 0 0	8	0.3	puna	31 129 0
Zelenilo individualnih stambenih objekata		krug	0 0 0	8	0.3	puna	31 129 0

Objekti pejzažne arhitekture specijalne namjene




Kategorije simbola	Grafička oznaka	Simbol	Boja slova (RBG)	Veličina znaka (mm)	Debljina okvirne linije (mm)	Linija	Boja linije (RBG)
Groblje		krug	0 0 0	8	0.3	puna	31 129 0
Zaštitni pojasevi		krug	0 0 0	8	0.3	puna	31 129 0
Vertikalno zelenilo		krug	0 0 0	8	0.3	puna	31 129 0
Zelenilo industrijskih zona		krug	0 0 0	8	0.3	puna	31 129 0
Zelenilo skladišta, stovarišta, servisa		krug	0 0 0	8	0.3	puna	31 129 0
Zelenilo infrastrukture		krug	0 0 0	8	0.3	puna	31 129 0

Površine za rekultivaciju	PZR	krug	0 0 0	8	0.3	puna	31 129 0
Površine za sanaciju	PS	krug	0 0 0	8	0.3	puna	31 129 0
Površine oko objekata odbrane i zaštite i vojni poligoni	PV	krug	0 0 0	8	0.3	puna	31 129 0




VIII NEPOKRETNA KULTURNA BAŠTINA

Kategorije simbola	Grafička oznaka	Simbol	Boja ispune (RBG)		Veličina znaka (mm)	Linija	Boja linije (RBG)	Debljina linije (mm)
			x	x				
Međunarodni značaj – Svjetska baština		simbol	x	x	8	puna	127 0 255	0.5
Nacionalni značaj		krug i trougao	krug 255 255 255	trougao 224 255 165	8	puna	127 0 255	0.3
Lokalni značaj		krug	krug 255 255 255	krug 224 255 165	8	puna	127 0 255	0.3
Prijedlog za upis u svjetsku baštinu		simbol	x	x	8	isprekidana	127 0 255	0.3
Kategorije površina	Grafička oznaka	Simbol	Razmak između linija (mm)		Debljina okvirne linije (mm)	Linija	Boja linije (RBG)	Debljina linije (mm)
Zaštitna (buffer) zona		vertikalne linije	1					

Područje i lokaliteti








Kategorije simbola	Grafička oznaka	Simbol	Boja ispune (RBG)		Veličina znaka (mm)	Linija	Boja linije (RBG)	Debljina linije (mm)
			127 0 255	255 255 255				
Arheološki lokalitet kopna		kvadrat	127 0 255	255 255 255	6	puna	127 0 255	0.3
Arheološki lokalitet podmorja		kvadrat	255 255 255	255 255 255	6	puna	127 0 255	0.3
Kategorije površina	Grafička oznaka	Simbol	Razmak između linija (mm)		Debljina okvirne linije (mm)	Linija	Boja linije (RBG)	Debljina linije (mm)
Arheološko područje		horizontalne i vertikalne linije	1					

Kulturno – istorijske cjeline i kompleksi



Kategorije simbola	Grafička oznaka	Simbol	Boja ispune (RBG)		Veličina znaka (mm)	Linija	Boja linije (RBG)	Debljina linije (mm)
			69 69 104	69 69 104				
Ambijentalna cjelina		simbol	69 69 104	69 69 104	6	puna	69 69 104	0.3
Stari grad		simbol	69 69 104	69 69 104	6	puna	69 69 104	0.3
Urbana i ruralna naselja		simbol	69 69 104	69 69 104	6	puna	69 69 104	0.3

Graditeljska baština



Kategorije simbola	Grafička oznaka	Simbol	Boja ispune (RBG)	Veličina znaka (mm)	Linija	Boja linije (RBG)	Debljina linije (mm)
--------------------	-----------------	--------	-------------------	---------------------	--------	-------------------	----------------------

Civilna arhitektura (kuće, palate, ljetnjakovi, pozorišta, muzeji, bolnice, hoteli, rezidencije)		kvadrat i krug	kvadrat 45 75 104	krug 255 255 255	6	puna	45 75 104	0.3
Sakralna arhitektura (crkve, manastiri, samostani, džamije, sinagoge...)		kvadrat i krug	kvadrat 127 0 255	krug 255 255 255	6	puna	127 0 255	0.3
Fortifikaciona arhitektura (utvrđenja, tvrđave, kule)		petougao i krug	petougao 45 75 104	krug 255 255 255	6	puna	45 75 104	0.3
Privredna arhitektura (mlinovi, solane, maslinjaci)		krug i krug	krug 127 0 255	krug 255 255 255	6	puna	127 0 255	0.3
Industrijska arhitektura (fabrike, luke, brodogradilišta)		krug i krug	krug 45 75 104	krug 255 255 255	6	puna	45 75 104	0.3
Inženjerska arhitektura (putevi, mostovi, vijadukti)		petougao i krug	petougao 127 0 255	krug 255 255 255	6	puna	45 75 104	0.3
Infrastrukturna arhitektura (akvadukti)		šestougao i krug	šestougao 45 75 104	krug 255 255 255	6	puna	45 75 104	0.3
Kategorije površina	Grafička oznaka	Simbol	Razmak između linija (mm)		Debljina okvirne linije (mm)	Linija	Boja linije (RBG)	Debljina linije (mm)
Područje spomenika kulture		kose ukrštene linije	1		1	puna	0 52 104	0.5

Memorijalna baština

Kategorije simbola	Grafička oznaka	Simbol	Boja ispune (RBG)		Veličina znaka (mm)	Linija	Boja linije (RBG)	Debljina linije (mm)
Spomen obilježje		dijamant	krug 255 255 255	trougao 0 0 255	6	puna	0 255 255	0.3
Kategorije površina	Grafička oznaka	Simbol	Razmak između linija (mm)		Debljina okvirne linije (mm)	Linija	Boja linije (RBG)	Debljina linije (mm)
Memorijalno i historijsko područje		vertikalne linije	1		1	puna	100 50 240	0.5

Etnološka baština

Kategorije simbola	Grafička oznaka	Simbol	Boja ispune (RBG)		Veličina znaka (mm)	Linija	Boja linije (RBG)	Debljina linije (mm)
Etnološka arhitektura		dijamant	255 255 255		6	puna	0 52 104	0.5
Kategorije površina	Grafička oznaka	Simbol	Razmak između linija (mm)		Debljina okvirne linije (mm)	Linija	Boja linije (RBG)	Debljina linije (mm)
Etnološko područje		horizontalne linije	1		1	puna	0 64 129	0.5

IX PRIRODNA BAŠTINA

Zaštićena područja

Kategorije simbola	Grafička oznaka	Simbol	Boja ispune (RBG)		Veličina znaka (mm)	Linija	Boja linije (RBG)	Debljina linije (mm)
Međunarodni značaj – svjetska baština		simbol	x		8	puna	52 104 0	0.5
Državni značaj		krug i trougao	krug 255 255 255	trougao 224 255 165	8	puna	52 104 0	0.3
Lokalni značaj		krug	krug 255 255 255	krug 224 255 165	8	puna	52 104 0	0.3

Zaštićeni lokaliteti

Kategorije simbola	Grafička oznaka	Simbol	Boja slova (RBG)	Veličina znaka (mm)	Debljina okvirne linije (mm)	Linija	Boja linije (RBG)
Strogi rezervat prirode		krug	0 0 0	8	0.3	puna	94 189 0
Posebni rezervat prirode		krug	0 0 0	8	0.3	puna	94 189 0
Nacionalni park		krug	0 0 0	8	0.3	puna	94 189 0
Regionalni park		krug	0 0 0	8	0.3	puna	94 189 0
Spomenik prirode		krug	0 0 0	8	0.3	puna	94 189 0
Zaštićeno stanište		krug	0 0 0	8	0.3	puna	94 189 0
Predio izuzetnih odlika		krug	0 0 0	8	0.3	puna	94 189 0
Zaštićeni geološki i paleontološki objekti		krug	0 0 0	8	0.3	puna	94 189 0
Prirodno dobro za koje je donijet akt o preventivnoj zaštiti		krug	0 0 0	8	0.3	puna	94 189 0
Međunarodno zaštićeno prirodno dobro		krug	0 0 0	8	0.3	puna	94 189 0



Predjeli

Kategorije površina	Grafička oznaka	Simbol	Boja slova (RBG)	Veličina slova (pt)	Boja ispune (RBG)	Veličina znaka (mm)	Linija	Boja linije (RBG)		Razmak između linija (mm)	Debljina linije (mm)
Prirodni predio		kvadrat i horizontalne linije	127 255 0	5-15	255 255 255	8	isprekidana	površina 94 189 0	kvadrat 127 255 0	0.5	0.5
Kulturni predio		kvadrat i horizontalne linije	127 255 0	5-15	255 255 255	8	puna	površina 94 189 0	kvadrat 127 255 0	0.5	0.5
Područje ekološke mreže		kvadrat i kose linije	127 255 0	5-15	255 255 255	8	puna	površina 94 189 0	kvadrat 127 255 0	0.5	0.5






Ekološki značajni lokaliteti

Kategorije površina	Grafička oznaka	Simbol	Boja slova (RBG)	Veličina slova (pt)	Veličina znaka (mm)	Boja tačkica (RBG)	Veličina kvadrata (mm)	Linija	Boja linije (RBG)	Debljina linije (mm)
Ekološki značajni lokaliteti		kvadrati	127 255 0	5-15	8	104 25 0	0.01	isprekidana	94 189 0	1

Zaštićene vrste



Kategorije simbola	Grafička oznaka	Simbol	Boja ispune (RBG)	Veličina znaka (mm)	Linija	Boja linije (RBG)	Debljina linije (mm)
Strogo zaštićena vrsta		kvadrat	170 255 0	8	puna	40 140 20	0.5
Zaštićena vrsta		krug	127 255 0	8	puna	40 140 20	0.3

Predjeli

Kategorije površina	Grafička oznaka	Simbol	Boja slova (RBG)	Veličina slova (pt)	Boja ispune (RBG)	Veličina znaka (mm)	Linija	Boja linije (RBG)		Razmak između linija (mm)	Debljina linije (mm)
Zona zaštite I – strogi režim zaštite		pravougaonik i ukrstene kose linije	0 0 0	5-15	255 255 255	8	puna	površina 10 135 0	pravougaonik 0 0 0	0.5	0.5
Zona zaštite II – aktivni režim zaštite		pravougaonik i kose linije	0 0 0	5-15	255 255 255	8	puna	površina 65 200 55	pravougaonik 0 0 0	0.5	0.5
Zona zaštite III – aktivni režim zaštite		pravougaonik i kose linije	0 0 0	5-15	255 255 255	8	puna	površina 80 247 68	pravougaonik 0 0 0	0.5	0.5
Kategorije površina	Grafička oznaka	Simbol	Razmak između linija (mm)		Debljina okvirne linije (mm)		Boja linije (RBG)		Linija	Debljina linije (mm)	
Zaštitni pojas		vertikalne linije	0.3		1		okvirne 94 189 0	unutrašnjih 127 255 0	isprekidana	0.8	
Natura 2000		horizontalne linije	0.8		1		okvirne 204 51 0	unutrašnjih 0 80 0	puna	0.8	









X PRIRODNI PROCESI I POJAVE

Tlo


Kategorije simbola	Grafička oznaka	Simbol			Boja ispune (RBG)		Veličina znaka (mm)	
Rudnik		ukršeni čekići			0	0	0	0.8
Kategorije površina	Grafička oznaka	Simbol	Boja slova (RBG)	Boja tačaka (RBG)	Veličina tačaka (mm)	Linija	Boja linije (RBG)	Debljina okvirne linije (mm)
Istražni prostor mineralne sirovine		tačke	0 0 0	104 25 0	0.01	isprekidana	104 25 0	1

XI PODRUČJA PRIMJENE POSEBNIH MJERA UREĐENJA I ZAŠTITE

Sanacija

Kategorije površina	Grafička oznaka	Simbol	Boja slova (RBG)	Veličina znaka (mm)	Linija	Boja linije (RBG)		Razmak između linija	Debljina linije kružnice	Debljina okvirne linije (mm)	Debljina linije (mm)
						okvira	linija				
Oštećeni prirodni ili kulturni pejzaž		krug i horizontalne linije	0 0 0	5.5	puna	okvira 255 191 0	linija 0 255 63	0.5	0.1	0.5	0.2
Oštećena gradska ili seoska cjelina		krug, vertikalne i horizontalne linije	0 0 0	5.5	puna	okvira 255 191 0	linija 0 0 255	0.5	0.1	0.5	0.2
Oštećeno tlo erozijom		krug i kose linije	0 0 0	5.5	puna	okvira 255 191 0	linija 104 0 0	0.5	0.1	0.5	0.2
Opožareno šumsko stanište		krug, vertikalne i horizontalne linije	0 0 0	5.5	puna	okvira 255 191 0	linija 104 0 0	0.5	0.1	0.5	0.2
Područja cjeline i dijelovi ugrožene okoline		krug i horizontalne linije	0 0 0	5.5	okvirna - puna linije - isprekidana	okvira 255 191 0	linija 0 255 63	0.5	0.1	0.5	0.2
Područje ugroženo bukom		krug i vertikalne linije	0 0 0	5.5	puna	okvira 255 191 0	linija 255 0 0	0.5	0.1	0.5	0.2
Napušteno odlagalište otpada		krug i kose ukrstene linije	0 0 0	5.5	puna	okvira 255 191 0	linija 0 0 0	0.5	0.1	0.5	0.2
Napušteno eksploataciono područje		krug i kose linije	0 0 0	5.5	puna	okvira 255 191 0	linija 0 0 0	0.5	0.1	0.5	0.2

XII REŽIMI

Kategorije simbola	Grafička oznaka	Simbol	Boja slova (RBG)	Veličina simbola (mm)	Boja ispune (RBG)	Linija	Boja linije (RBG)	Debljina linije (mm)
Morsko dobro		kvadrat	0 255 255	8	255 255 255	puna	64 129 0	0.5

XIII ELEMENTI URBANISTIČKE REGULACIJE - OBAVEZNI PROSTORNI I URBANISTIČKI POKAZATELJI

Kategorije simbola	Grafička oznaka	Simbol	Boja slova (RBG)			Veličina slova (pt)		
Neto gustina stanovanja	NGS	tekst	0	0	0	5-15		
Bruto gustina stanovanja	BGS	tekst	0	0	0	5-15		
Urbanistički blok (koristiti brojeve od 1 do ...)	1	tekst	0	0	0	5-15		
Urbanistička zona (koristiti brojeve od A do ...)	A	tekst	0	0	0	5-15		
Urbanistička parcela	UP	tekst	0	0	0	5-15		
Indeks zauzetosti	IZ	tekst	0	0	0	5-15		
Indeks izgrađenosti	II	tekst	0	0	0	5-15		
Bruto građevinska površina	BGP	tekst	0	0	0	5-15		
Kategorije simbola	Grafička oznaka	Simbol	Boja slova (RBG)	Veličina slova (pt)	Veličina simbola (mm)	Linija	Boja linije (RGB)	Debljina linija (mm)
Namjena parcele – objekta		kružnica	0 0 0	5-15	6	puna	0 0 0	0.25
Kategorije linija	Grafička oznaka	Simbol	Boja slova (RBG)	Veličina kružnica (mm)	Boja kružnica (RGB)	Linija	Boja linije (RGB)	Debljina linija (mm)
Regulaciona linija		linija i kružnica	0 0 0	2.7	0 255 0	puna	0 255 0	0.2
Građevinska linija GL0 – ispod zemlje		linija i kružnica	0 0 0	2.7	0 255 0	isprekidana	255 0 0	0.2
Građevinska linija GL1		linija i kružnica	0 0 0	2.7	0 255 0	isprekidana	255 0 0	0.2
Građevinska linija GL2 – iznad zemlje		linija i kružnica	0 0 0	2.7	0 255 0	isprekidana	255 0 0	0.2
Granica urbanističke parcele		linija i kružnica	0 0 0	2.7	0 0 0	puna	0 0 0	0.8

Vertikalni gabarit

Kategorije simbola	Grafička oznaka	Simbol	Boja slova (RBG)	Veličina slova (pt)
--------------------	-----------------	--------	------------------	---------------------

1434.

Na osnovu člana 34b stav 7 Zakona o veterinarstvu („Službeni list CG”, br. 30/12, 48/15, 52/16, 43/18 i 92/25), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donijelo je

P R A V I L N I K
O IZMJENI PRAVILNIKA O PROGRAMU OSPOSOBLJAVANJA VETERINARA KOJI
ISPUNJAVAJU MINIMALNE USLOVE OSPOSOBLJAVANJA ZA AUTOMATSKO
PRIZNAVANJE DOKAZA O FORMALNIM KVALIFIKACIJAMA*

Član 1

U Pravilniku o Programu osposobljavanja veterinarara koji ispunjavaju minimalne uslove osposobljavanja za automatsko priznavanje dokaza o formalnim kvalifikacijama* („Službeni list CG”, broj 100/25), Prilog 1 mijenja se i glasi:

Studijski program za veterinare

A. Osnovni predmeti

- Fizika
- Hemija
- Biologija životinja i ćelija
- Biologija biljaka
- Biomatematika

B. Specifični predmeti

a. Osnovne nauke	b. Kliničke nauke	c. Proizvodnja životinja	d. Higijena hrane
– Anatomija (uključujući histologiju i embriologiju)	– Porodiljstvo	– Stočarstvo (proizvodnja životinja)	– Inspeksijski nadzor i kontrola hrane za životinje ili hrane životinjskog podrijetla
– Fiziologija	– Patologija (uključujući patološku anatomiju)	– Ishrana životinja	– Higijena hrane, tehnologija i mikrobiologija hrane
– Biohemija	– Parazitologija	– Agronomija	– Praksa (uključujući praksu na mjestima gdje se obavljaju klanje i prerada prehrambenih proizvoda)
– Genetika i molekularna genetika	– Klinička medicina i hirurgija (uključujući anesteziologiju)	– Ruralna ekonomija	
– Farmacija, farmakologija i farmakoterapija (uključujući antimikrobnu rezistenciju)	– Klinička predavanja o različitim domaćim životinjama, živini i drugim životinjskim vrstama	– Uzgoj životinja i upravljanje zdravljem stada	
– Toksikologija	– Preventivna medicina	– Veterinarska higijena	
– Mikrobiologija	– Radiologija (dijagnostičko snimanje)	– Dobrobit životinja, etologija i zaštita	

- | | |
|-----------------------|---|
| – Imunologija | – Reprodukcijska i poremećaji reprodukcije |
| – Epidemiologija | – Veterinarsko javno zdravstvo |
| – Profesionalna etika | – Veterinarsko zakonodavstvo i forenzička veterinarska medicina |
| | – Terapeutika |
| | – Propedeutika (uvod u veterinarsku medicinu) |

Praktično osposobljavanje se može odvijati u obliku prakse, uz uslov da se takva praksa obavlja u punom radnom vremenu i pod neposrednim nadzorom nadležnog organa te da ne traje duže od šest mjeseci u sklopu cjelokupnog perioda studija od pet godina.

Raspodjela teoretskog i praktičnog osposobljavanja različitih grupa predmeta mora se uravnotežiti i koordinirati tako da se znanje i iskustvo stiču na način koji veterinarima omogućava da obavljaju sve svoje dužnosti.“

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“, a primjenjivaće se od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

*U ovaj pravilnik prenijet je Anex V. V.4 Veterinari, tačka 5.4.1 Direktive Evropskog parlamenta i Savjeta 2005/36/EZ od 7. septembra 2005. godine o priznavanju stručnih kvalifikacija/Directive 2005/36/EC of the European Parliament and of the Council of 7 September 2005 on the recognition of professional qualifications

Broj: 04-312/25-19173/4
Podgorica, 4. juna 2026. godine

Ministar,
Vladimir Joković, s.r.

1435.

Na osnovu člana 34b stav 7 Zakona o veterinarstvu („Službeni list CG“, br. 30/12, 48/15, 52/16, 43/18 i 92/25), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donijelo je

P R A V I L N I K
O IZMJENI PRAVILNIKA O POPISU DOKAZA O FORMALNIM KVALIFIKACIJAMA ZA OBAVLJANJE
VETERINARSKJE DJELATNOSTI I REFERENTNIM DATUMIMA ZA NJIHOVO PRIZNAVANJE*

Član 1

U Pravilniku o popisu dokaza o formalnim kvalifikacijama za obavljanje veterinarske djelatnosti i referentnim datumima za njihovo priznavanje* („Službeni list CG“, broj 100/25), Prilog 1 mijenja se i glasi:

„PRILOG 1

Dokaz o formalnoj kvalifikaciji veterinara

Država <i>Country</i>	Dokaz o formalnoj osposobljenosti <i>Evidence of formal qualifications</i>	Tijelo koje dodjeljuje dokaz o kvalifikacijama <i>Body awarding the evidence of qualifications</i>	Potvrda priložena uz dokaz o kvalifikacijama <i>Certificate accompanying the evidence of qualifications</i>	Referentni datum <i>Reference date</i>
Belgija België/ Belgique/ Belgien	— Diploma van dierenarts / Diplôme de docteur en médecine vétérinaire — Médecin vétérinaire ⁽¹⁰⁾	— De universiteiten/ Les universités — De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap / Le Jury compétent d’enseignement de la Communauté française		21.12.1980
Bugarska България	Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен магистър по специалност Ветеринарна медицина с професионална квалификација Ветеринарен лекар	— Лесотехнически универзитет Софија Факултет Ветеринарна медицина — Тракийски универзитет Стара Загора, Ветеринарномедицински факултет		1.1.2007
Češka Česko	— Diplom o ukončení studia ve studijním programu veterinární lékařství (doktor veterinární medicíny, MVDr.) — Diplom o ukončení studia ve studijním programu veterinární hygiena a ekologie (doktor veterinární medicíny, MVDr.)	Veterinární fakulta univerzity v České republice		1.5.2004
Danska Danmark	Bevis for kandidatuddannelsen i veterinærmedicin (cand.med.vet.)	Københavns Universitet		21.12.1980
Njemačka Deutschland	— Zeugnis über das Ergebnis des Dritten Abschnitts der Tierärztlichen Prüfung und das Gesamtergebnis der Tierärztlichen Prüfung — Zeugnis über das Ergebnis der Tierärztlichen Prüfung und das Gesamtergebnis der Tierärztlichen Prüfung	Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses für die Tierärztliche Prüfung einer Universität oder Hochschule		21.12.1980 1.1.2006
Estonija Eesti	Diplom: täitnud veterinaarmeditsiini õppekava	Eesti Põllumajandusülikool		1.5.2004
	Loomaarstikraad <i>Degree in Veterinary Medicine (DVM)</i>	Eesti Maaülikool		
Grčka	Πτυχίο Κτηνιατρικής	1. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης		1.1.1981

Ελλάς		2. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας		
Španija España	Título de Licenciado en Veterinaria	— Ministerio de Educación y Cultura		1.1.1986
		— El rector de una Universidad		
	Título de Graduado/a en Veterinaria	— El rector de una Universidad		1.1.1986
Francuska France	Diplôme d'Etat de docteur vétérinaire	Ministère chargé de l'enseignement supérieur (Université Paris-Est-Créteil, Université Claude-Bernard Lyon I, Université de Nantes, Université Paul-Sabatier-Toulouse III, Université de Rouen ⁽¹⁶⁾) et ministère chargé de l'agriculture (École nationale vétérinaire d'Alfort, Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement-VetAgroSup, École nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation-Oniris, École nationale vétérinaire de Toulouse, École vétérinaire UniLaSalle de Rouen - Institut polytechnique UniLaSalle ⁽¹⁶⁾)		21.12.1980
Hrvatska	Diploma “doktor veterinarske medicine/doktorica veterinarske medicine”	Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu		1.7.2013
Irška Ireland	— Diploma of Bachelor in/of Veterinary Medicine (MVB) — Diploma of Membership of the Royal College of Veterinary Surgeons (MRCVS)			21.12.1980
Italija Italia	Diploma di laurea in medicina veterinaria	Università	Diploma di abilitazione all'esercizio della medicina veterinaria	1.1.1985
Kípar Κύπρος	Πιστοποιητικό Εγγραφής Κτηνιάτρου Πτυχίο Κτηνιατρικής ⁽¹²⁾	Κτηνιατρικό Συμβούλιο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ⁽¹²⁾		1.5.2004
Letonija Latvija	Veterinārārsta diploms	Latvijas Lauksaimniecības Universitāte		1.5.2004
Litvanija Lietuva	Aukštojo mokslo diplomas (veterinarijos gydytojo (DVM))	Lietuvos Veterinarijos Akademija		1.5.2004
	Magistro diplomas (veterinarinės medicinos magistro kvalifikacinis laipsnis ir veterinarijos gydytojo profesinė kvalifikacija) Veterinarijos mokslų magistro laipsnis ir Veterinarijos gydytojo kvalifikacija ⁽¹⁵⁾	Lietuvos sveikatos mokslų universitetas		
Luxembourg	Diplôme d'Etat de docteur en médecine vétérinaire	Jury d'examen d'Etat		21.12.1980
Magyarország	Okleveles állatorvos doktor oklevél (dr. vet)	Felsőoktatási intézmény		1.5.2004
Malta	Liċenzja ta' Kirurgu Veterinarju	Kunsill tal-Kirurgi Veterinarji		1.5.2004
	Master of Science in Veterinary Medicine ⁽¹³⁾	Malta College of Arts, Science and Technology (MCAST) ⁽¹³⁾		
Nizozemska	Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd			21.12.1980

Nederland	diergeneeskundig/veeartsenijkundig examen			
	Masterdiploma diergeneeskunde/Medicinae Veterinariae/Master's degree in Veterinary Medicine ⁽⁸⁾	Faculteit Diergeneeskunde		
Austrija Österreich	— Diplom-Tierarzt — Magister medicinae veterinariae	Universität		1.1.1994
Poljska Polska	Dyplom lekarza weterynarii	1. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 2. Akademia Rolnicza we Wrocławiu ⁽¹⁾ 3. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ⁽²⁾ 4. Akademia Rolnicza w Lublinie ⁽³⁾ 5. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ⁽⁴⁾ 6. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 7. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ⁽⁶⁾ 8. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ⁽⁷⁾ 9. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu ⁽¹¹⁾ 10. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie ⁽¹⁴⁾		1.5.2004
Portugalija Portugal	— Carta de curso de licenciatura em medicina veterinária — Carta de mestrado integrado em medicina veterinária	Universidade		1.1.1986
Rumunija România	Diplomă de licență de doctor medic veterinar Diplomă de licență și master de doctor medic veterinar	Universități Ministerul Educației Nationale ⁽⁵⁾		1.1.2007
Slovenija	Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov “doktor veterinarske medicine/doktorica veterinarske medicine”	Univerza	Spričevalo o opravljenem državnem izpitu s področja veterinarstva	1.5.2004
Slovačka Slovensko	Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu “doktor veterinárskeho lekárstva” (“MVDr.”)	Univerzita		1.5.2004
Finska Suomi/Finland	Eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinto/Veterinärmedicin licentiatexamen	Yliopisto		1.1.1994
Švedska Sverige	Veterinärexamen	Sveriges Lantbruksuniversitet		1.1.1994
Ujedinjeno Kraljevstvo United Kingdom	1. Bachelor of Veterinary Science (BVSc) ⁽⁹⁾ 2. Bachelor of Veterinary Science (BVSc) ⁽⁹⁾ 3. Bachelor of Veterinary Medicine (Vet MB) ⁽⁹⁾	1. University of Bristol 2. University of Liverpool 3. University of Cambridge		21.12.1980

	4. Bachelor of Veterinary Medicine and Surgery (BVM&S) ⁽⁹⁾	4. University of Edinburgh		
	5. Bachelor of Veterinary Medicine and Surgery (BVMS) ⁽⁹⁾	5. University of Glasgow		
	6. Bachelor of Veterinary Medicine (BvetMed) ⁽⁹⁾	6. University of London		
	7. Bachelor of Veterinary Medicine and Bachelor of Veterinary Surgery (B.V.M., B.V.S.) ⁽⁹⁾	7. University of Nottingham		
<p style="text-align: center;"> ⁽¹⁾ Važeće do 22.11.2006. ⁽²⁾ Od 23.11.2006. ⁽³⁾ Važeće do 10.4.2008. ⁽⁴⁾ Od 11.4.2008. ⁽⁵⁾ Od of 10.1.2011. ⁽⁶⁾ Od of 1.10.2011. ⁽⁷⁾ Važi između 1.10.2012 i 23.04.2024. ⁽⁸⁾ Od 31.12.2012. ⁽⁹⁾ Izdato prije 1.1.2021. ⁽¹⁰⁾ Od 2023/2024. ⁽¹¹⁾ Od 2018/2019. ⁽¹²⁾ Od 24.10.2022. ⁽¹³⁾ Od 11.06.2024. ⁽¹⁴⁾ Od 01.10.2019. ⁽¹⁵⁾ Od 2017/2018. ⁽¹⁶⁾ Université de Rouen and École vétérinaire UniLaSalle de Rouen - Institut polytechnique UniLaSalle: Od 2022/2023. </p>				

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“, a primjenjivaće se od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

*U ovaj pravilnik prenijet je Anex V. - V.4 Vererinari, tačka 5.4.2 of Direktive Evropskog parlamenta I Savjeta 2005/36/EZ od 7. septembra 2005. godine o priznavanju stručnih kvalifikacija/Directive 2005/36/EC of the European Parliament and of the Council of 7 September 2005 on the recognition of professional qualifications

Broj: 04-312/25-19174/4
Podgorica, 4. juna 2026. godine

Ministar,
Vladimir Joković, s.r.

1436.

Na osnovu člana 92 stav 7 Zakona o veterinarstvu („Službeni list CG“, br. 30/12, 48/15, 52/16, 43/18 i 92/25), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donijelo je

N A R E D B U
O ZABRANI UPOTREBE I TRETIRANJA ŽIVOTINJA ODREĐENIM SUPSTANCAMA I
VETERINARSKIM LJEKOVIMA*

1. Zabranjuje se upotreba supstanci za tretiranje životinja prilikom uzgoja koje su namijenjene za ishranu ljudi ili za proizvodnju proizvoda namijenjenih ishrani ljudi i njihovo stavljanje u promet za te namjene i veterinarskih lijekova koji zaostajanjem u tkivu i organima i njihovim proizvodima mogu ugroziti zdravlje ljudi i to:

- 1) supstanci sa hormonalnim i tireostatičkim dejstvom i beta-agonistima:
 - tireostatici;
 - stilbeni, derivati stilbena, njihove soli i estri;
 - 17 β -estradiol i estarski derivati 17 β -estradiola;
 - beta-agonisti;
 - supstance sa estrogenim, androgenim i gestagenim dejstvom;
- 2) goveđeg hormona somatotropina za tretiranje krava muzara;
- 3) veterinarskih lijekova koji sadrže supstance:
 - „vučja stopa“ (Aristolochia spp.) i preparati dobijeni od te supstance;
 - hloramfenikol (Chloramphenicol);
 - hlorpromazin (Chlorpromazine);
 - kolhicin (Colchicine);
 - dapson (Dapsone);
 - dimetridazol (Dimetridazole);
 - metronidazol (Metronidazole);
 - nitrofurane (Nitrofurans) uključujući furazolidon (Furazolidone);
 - ronidazol (Ronidazole); i
 - ostali nitroimidazoli;
- 4) laktone rezorcilne kisjeline uključujući zeranol;
- 5) boje (uključujući i malahit zeleno).

2. Zabranjuje se upotreba antimikrobnih supstanci i grupa antimikrobnih supstanci u veterinarskim lijekovima i u mediciniranoj hrani za životinje, datih u Prilogu 1 koji čini sastavni dio ove naredbe.

3. Zabranjuje se upotreba kod životinja lijekova za humanu upotrebu koji sadrže antimikrobnu supstancu ili grupu antimikrobnih supstanci, datih u Prilogu 1.

4. Zabranjuje se upotreba antimikrobnih lijekova radi podsticanja rasta i povećanja prinosa životinja koje se uzgajaju.

5. Zabrana iz tačke 1 podtačka 1 ove naredbe ne odnosi se na upotrebu terapijskog tretmana:

- testosterona, progesterona i njihovih derivata, koji se odmah nakon upotrebe na mjestu aplikacije apsorbuju i lako pretvaraju u početne komponente (hidrolizuju), ako ih daje veterinar, u obliku injekcija ili kao terapiju za liječenje poremećaja jajnika u obliku vaginalnih spirala i pod uslovom da se ne aplikuju u obliku implantata;
- alil-trenbolona za peroralnu upotrebu ili beta-agoniste za upotrebu na kopitarima, u skladu sa uputstvom proizvođača;
- beta-agonista, u obliku injekcija za indukciju tokolize kod krava za vrijeme teljenja kao i za liječenje respiratornih problema, navikularne bolesti, laminitisa i indukciju tokolize kod kopitara.

6. Zabranjuje se posjedovanje veterinarskih lijekova koji sadrže beta-agoniste, a koji se mogu koristiti u svrhu indukcije pri tretmanu tokolize od strane držalaca životinja.

7. Životinjama za proizvodnju, supstance iz tačke 5 al. 2 i 3 ove naredbe aplikuje veterinar ako su označene u skladu sa propisima kojima se uređuje identifikacija i registracija životinja.

8. Zabrana iz tačke 1 podtačka 1 ove naredbe ne odnosi se na upotrebu u svrhu zootehničkog tretmana:

- supstanci koje imaju estrogeno (osim 17β-estradiola i estarskih derivata 17β-estradiola), androgeno ili gestageno dejstvo za sinhronizaciju estrusa i implantaciju embriona koju sprovodi veterinar ili veterinarski tehničar pod nadzorom veterinara;
- supstanci sa androgenim dejstvom za promjenu pola, kod životinja akvakulture - riblja mlad u prva tri mjeseca života.

9. Izutetno od tačke 8 ove naredbe, zabranjen je zootehnički tretman životinja koje su namijenjene za ishranu ljudi, uključujući i tokom perioda tova rasplodnih životinja na kraju njihovog reproduktivnog života.

10. Za upotrebu proizvoda iz tačke 8 ove naredbe, veterinar izdaje recept sa oznakom „non repetatur“, u kojem određuje potrebnu primjenu i količinu potrebnog proizvoda i vodi evidenciju o propisanom proizvodu.

11. Zabranjuje se upotreba:

1) hormonskih proizvoda:

- koji djeluju kao depo-proizvodi;
- za koje je period karence duži od 15 dana nakon zadnjeg tretmana;
- za koje nijesu poznati uslovi upotrebe;
- za koje ne postoje oprema i/ili reagensi za analitičke metode koje se koriste za dokazivanje prisustva rezidua u količinama većim od dozvoljenih:

2) proizvoda koji sadrže beta-agoniste čiji je period karence duži od 28 dana nakon poslednjeg tretmana.

12. Supstance koje se upotrebljavaju u skladu sa tač. 5, 7, 8 i 10 ove naredbe moraju imati dozvolu za stavljanje u promet u skladu sa zakonom.

13. Meso i proizvodi od životinja na kojima su upotrebljene supstance sa estrogenim, androgenim, gestagenim dejstvom ili beta-agonisti, u skladu sa ovom naredbom, ne smiju biti stavljeni u promet za ishranu ljudi osim ako su životinje bile tretirane proizvodima koji ispunjavaju zahtjeve iz tač. 5, 7, 8, 10 i 12 ove naredbe i ako je prije klanja životinja poštovana propisana karencija.

14. Veterinar koji daje supstance iz tačke 1 podtačka 1 ove naredbe za terapijski tretman dužan je da vodi evidenciju, koja sadrži podatke o:

- vrsti tretmana;
- vrsti supstance i nazivu upotrijebljenog veterinarskog lijeka;
- datumu tretiranja životinje;
- identifikacionoj oznaci životinje, odnosno identitetu životinje.

15. U trenutku uvoza, proizvodnje, skladištenja, distribucije, prodaje i upotrebe supstanci iz tačke 1 podtačke 1 i tač. 12 i 13 ove naredbe, njihovo posjedovanje je ograničeno na lica ovlašćena Zakonom o lijekovima („Službeni list CG“, broj 16/26) .

16. Pored kontrola predviđenih propisima koji uređuju stavljanje na tržište različitih predmetnih proizvoda, službene kontrole predviđene propisom kojim su utvrđene mejere u slučajevima sumnje ili neusklađenosti sa pravilima koja se odnose na upotrebu ili rezidue farmakološki aktivnih supstanci odobrenih u veterinarskim lijekovima ili kao aditivi u hrani, ili sa pravilima koja se odnose na upotrebu ili rezidue zabranjenih ili neodobrenih farmakološki aktivnih supstanci, sprovodi nadležni organ bez prethodne najave, u cilju utvrđivanja:

- 1) posjedovanja ili prisustva supstanci ili proizvoda zabranjenih u skladu sa tačkom 1 podtačka 1 i tač. 12 i 13 ove naredbe, namijenjenih za upotrebu kod životinja u svrhu tova;
- 2) nezakonitog tretiranja životinja;
- 3) nepoštovanja perioda karence iz tačke 11 ove naredbe;
- 4) nepoštovanja ograničenja u upotrebi određenih supstanci ili proizvoda utvrđenih u tač. 5 do 8 i 10 ove naredbe.

17. Ispitivanja prisustva supstanci iz tačke 15 ove naredbe u životinjama, u vodi za piće životinja i na svim mjestima gdje se životinje uzgajaju ili drže i rezidua navedenih supstanci u živim životinjama, njihovim izlučevinama i tjelesnim tečnostima, kao i u tkivima i proizvodima životinjskog porijekla, sprovodi se u skladu sa propisom kojim se uređuje monitoring rezidua u životinjama i proizvodima životinjskog porijekla.

18. Kada kontrole iz tač. 16 i 17 ove naredbe pokažu:

- 1) prisustvo supstanci ili proizvoda čija je upotreba ili posjedovanje zabranjeno, ili prisustvo rezidua supstanci čija upotreba predstavlja nedozvoljen tretman, takve supstance ili proizvodi se

oduzimaju, dok se sve tretirane životinje ili meso od njih stavljaju pod službeni nadzor do primjene propisanih mjera;

- 2) nepoštovanje zahtjeva iz tačke 16 podtač. 2 i 3 ove naredbe, nadležni organ preduzima odgovarajuće mjere u skladu sa težinom prekršaja.

19. Pravna lica koja se bave proizvodnjom i prometom supstanci i veterinarskih lijekova iz tačke 1 ove naredbe, moraju da vode evidenciju o: količinama supstanci i veterinarskih lijekova koji su proizvedeni, nabavljeni, prodati ili upotrijebljeni za proizvodnju farmaceutskih proizvoda ili veterinarskih lijekova, sa imenima lica kojima su prodane i količinama prodanih ili nabavljenih supstanci odnosno veterinarskih lijekova.

20. Informacije iz tačke 19 ove naredbe moraju biti stavljene na raspolaganje nadležnom organu na njegov zahtjev, a u slučaju kompjuterizovanih evidencija, u obliku štampanog ispisa.

21. Zabranjuje se uvoz životinja koje su namijenjene za ishranu ljudi i životinja akvakulture, kao i mesa i proizvoda dobijenih od takvih životinja, iz zemalja u kojima je dozvoljeno stavljanje na tržište i upotreba stilbena, derivata stilbena, njihovih soli i estara, ili tireostatskih supstanci kod svih vrsta životinja životinja koje su namijenjene za ishranu ljudi.

22. Zabranjuje se uvoz:

- 1) životinja koje su namijenjene za ishranu ljudi ili životinja akvakulture:

- na kojima su, na bilo koji način, upotrebljeni stilbeni, derivati stilbena, njihovih soli i estara, tireostatske supstance i 17 β -estradiol i estarski derivati 17 β -estradiola;
- na kojima su upotrebljeni beta-agonisti i supstance sa estrogenim, androgenim i gestagenim dejstvom, osim ako su te supstance upotrebljene u skladu sa tač. 5 do 8,10 i 14 ove naredbe i ako je poštovana karencija propisana internacionalnim preporukama;

- 2) mesa ili proizvoda dobijenih od životinja čiji je uvoz zabranjen u skladu sa podtačkom 1 ove tačke.

23. Izuzetno od tačke 22 ove naredbe, životinje namijenjene za priplod, priplodne životinje na kraju reproduktivnog ciklusa, kao i meso dobijeno od tih životinja, mogu se uvoziti ako su obezbijeđene garancije koje su najmanje ekvivalentne garancijama utvrđenim ovom naredbom.

24. Kontrola uvoza životinja, mesa i proizvoda vrši se u skladu sa propisima kojima se uređuje organizacija službenih kontrola pri uvozu životinja i proizvoda životinjskog porijekla.

25. Na životinjama ili proizvodima životinjskog porijekla koji se uvoze u Crnu Goru ne smiju se upotrebljavati, niti smiju poticati od životinja nad kojima je upotrebljeno bilo šta od sljedećeg:

- 1) antimikrobna supstanca ili grupa antimikrobnih supstanci koje se koriste u svrhu podsticanja rasta ili povećanja prinosa;
- 2) antimikrobni veterinarski lijek koji sadrži antimikrobnu supstancu datu u Prilogu 1.

26. Zabrana iz tačke 25 ove naredbe ne odnosi se na sledeće pošiljke životinja ili proizvode životinjskog porijekla:

- 1) želatin i proizvode dobijene od želatina;
- 2) kolagen i proizvode dobijene od kolagena;
- 3) visoko rafinisane proizvode i proizvode dobijene od visoko rafinisanog proizvoda;
- 4) divlje životinje i proizvode dobijene od divljih životinja;
- 5) insekte, žabe, puževe i gmizavce, uključujući i proizvode dobijene od njih;
- 6) mješovite (složene) proizvode;
- 7) životinje ili proizvode životinjskog porijekla koji nijesu namijenjeni za ishranu ljudi, osim ako namjena životinja ili proizvoda nije određeno prilikom unosa u Crnu Goru;
- 8) životinje ili proizvode životinjskog porijekla namijenjene za ishranu ljudi isključivo radi provoza kroz Crnu Goru, bez stavljanja na tržište;
- 9) proizvode životinjskog porijekla namijenjene za ishranu ljudi u svrhu uzoraka za analizu proizvoda i ispitivanje kvaliteta, bez stavljanja na tržište.

26. Izrazi upotrebljeni u ovoj naredbi imaju sledeća značenja:

- 1) **terapijski tretman** je upotreba odobrene supstance pojedinačnoj životinji namjenjenoj za ishranu ljudi, nakon pregleda od strane veterinara, radi liječenja problema plodnosti, uključujući prekid neželjenog graviditeta, a u slučaju beta-agonista i radi izazivanja tokolize kod krava tokom teljenja, kao i radi liječenja respiratornih problema, bolesti navikularne kosti i laminitisa, i izazivanja tokolize kod kopitara.
- 2) **zootehnički tretman** je upotreba odobrene supstance pojedinačnoj životinji namjenjenoj za ishranu ljudi, nakon pregleda životinje od strane veterinara ili pod njegovom odgovornošću,

radi sinhronizacije estrusa i pripreme donora i primalaca za implantaciju embriona, kao i davanje grupi uzgojnih životinja akvakulture radi promjene pola, na osnovu veterinarskog recepta i pod odgovornošću veterinara.

27. Tačka 25 ove naredbe primjenjivaće se od 1. septembra 2026. godine.

28. Danom stupanja na snagu ove naredbe prestaje da važi Naredba o zabrani upotrebe i tretiranja životinja određenim supstancama i veterinarskim lijekovima („Službeni list CG“, broj 17/24).

29. Ova naredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

* U ovu naredbu prenesene su: tačka 1d. dio tačke 2c i tačka 3a iz Prilog I Delegirane Regulative Komisije (EU) 2022/1644 od 7. jula 2022, koja dopunjuje Regulativu (EU) 2017/625 Evropskog parlamenta i Vijeća sa specifičnim zahtjevima za sprovođenje službenih kontrola nad upotrebom farmakološki aktivnih supstanci autorizovanih kao veterinarski medicinski proizvodi ili kao dodaci hrani za životinje i nad zabranjenim i neautorizovanim farmakološki aktivnim supstancama i njihovim reziduama; stav (tačka) 2. člana 107 Regulative 2019/06 o veterinarsko medicinskim proizvodima koja zamjenjuje Direktivu 2001/82/EC i Sprovedbena Regulativa Komisije (EU) 2022/1255 od 19. jula 2022. godine o određivanju antimikrobnih medicinskih proizvoda (lijekova) i grupe antimikrobnih medicinskih proizvoda (lijekova) namijenjenih isključivo liječenju određenih infekcija kod ljudi u skladu sa Regulativom (EU) 2019/6 Evropskog parlamenta i Vijeća: Direktiva Savjeta 96/22 o zabrani upotrebe određenih supstanci s hormonalnim ili tirostatičkim dejstvom i beta-agonista u uzgoju domaćih životinja i o ukidanju Direktiva 81/602/EEZ, 88/146/EEZ i 88/299/EEZ, Odluka Savjeta 99/879 o stavljanju u promet i davanju goveđeg hormona somatotropina (BST) kojom se ukida Odluka 90/218/EEZ, Tabela 2 Aneksa Regulative Komisije 37/2010 o farmakološki aktivnim supstancama i njihovoj klasifikaciji po pitanju maksimalnih nivoa rezidua u hrani životinjskog porijekla i član 1 tačka 3 i član 3 Regulative 2023/905.

Broj: 04-312/26-14811/3

Podgorica 4. juna 2026. godine

Ministar,
Vladimir Joković, s.r.

**ANTIMIKROBNE SUPSTANCE I GRUPE ANTIMIKROBNIH SUPSTANCI
NAMIJENJENIH ISKLJUČIVO LIJEČENJU ODREĐENIH INFEKCIJA KOD LJUDI**

1. Antibiotici:

- a) Karboksipenicilini
- b) Ureidopenicilini
- c) Ceftobiprol
- d) Ceftarolin
- e) Kombinacije cefalosporina sa inhibitorima beta-laktamaze
- f) Siderofor cefalosporini
- g) Karbapenemi
- h) Penemi
- i) Monobaktami
- j) Derivati fosfonske kisjeline
- k) Glikopeptidi
- l) Lipopeptidi
- m) Oksazolidinoni
- n) Fidaksomicin
- o) Plazomicin
- p) Glicilciklini
- q) Eravaciklin
- r) Omadaciklin

2. Antiviroci:

- a) Amantadin
- b) Baloksavir marboksil
- c) Celgosivir
- d) Favipiravir
- e) Galidesivir
- f) Laktimidomicin
- g) Laninamivir
- h) Metisazon
- i) Molnupiravir
- j) Nitazoksanid
- k) Oseltamivir
- l) Peramivir
- m) Ribavirin
- n) Rimantadin
- o) Tizoksanid
- p) Triazavirin
- q) Umifenovir
- r) Zanamivir

3. Antiprotozoici:

- a) Nitazoksanid

1437.

Sudski savjet, na osnovu člana 27 i 101 Zakona o Sudskom savjetu i sudijama („Službeni list Crne Gore”, br.11/15, 028/15, 42/18, 60/24), na XVIII sjednici održanoj dana 28. maja 2026. godine, donio je

**ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA
PRAVILA ZA OCJENJIVANJE SUDIJA I PREDSJEDNIKA SUDOVA**

Član 1

U Pravilima za ocjenjivanje sudija i predsjednika sudova („Službeni list Crne Gore”, br. 043/25 od 7. 5. 2025) u članu 102a stav 1 mijenja se i glasi:

U tački 1.

- alineja druga, broj „20” mijenja se brojem „25”;
- alineja treća brojevi „20” i „25” mijenjaju se brojevima „25” i „35”.
- alineja četvrta broj „25” mijenja se brojem „35”.

U tački 3.

- alineja prva, broj „10” mijenja se brojem „15”;
- alineja druga brojevi "10" i "15" mijenjaju se brojevima "15" i „25”
- alineja treća brojevi „15” i „25” mijenjaju se brojevima „25” i „35”.
- alineja četvrta broj „25” mijenja se brojem „35”.

Član 3

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 01- 1307/26-2

Podgorica, 28.5.2026. godine

Predsjednik,
prof. dr **Radoje Korać**, s.r.

1438.

Na osnovu čl. 58 i 120 stav 1 tačka 7 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni list RCG“, br. 54/03, 39/04, 61/04, 79/04, 14/07 i 47/07, „Službeni list CG“, br.79/08, 14/10, 78/10, 34/11, 66/12, 38/13, 61/13, 60/14, 10/15, 44/15, 42/16, 55/16, 80/20, 145/21, 86/22, 99/23, 125/23, 77/24, 11/25, 122/25, 160/25 i 14/26) Upravni odbor Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore, na sjednici od 03.06.2026. godine, donio je

**ODLUKU
O USKLAĐIVANJU NOMINALNOG IZNOSA NAJNIŽE PENZIJE OD 1. MAJA 2026.
GODINE**

1. Usklađuje se, od 1. maja 2026. godine, nominalni iznos najniže penzije, na osnovu statističkih podataka, sa kretanjem potrošačkih cijena i prosječne zarade zaposlenih na teritoriji Crne Gore u prethodna četiri mjeseca u odnosu na četiri mjeseca koji im prethode i to u procentu koji predstavlja zbir 75% procenta rasta zarada i 25% procenata potrošačkih cijena, povećava se za 0,95%.

2. Osnov za usklađivanje po ovoj odluci čini nominalni iznos najniže penzije iz člana 29 stav 3 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni list RCG“, br. 54/03, 39/04, 79/04, 14/07 i 47/07 i „Službeni list CG“, br. 79/08, 14/10, 78/10, 34/11, 66/12, 38/13, 61/13, 60/14, 10/15, 44/15, 42/16, 55/16,80/20,145/21,145/21, 86/22, 99/23, 125/23, 77/24, 11/25, 122/25, 160/25 i 14/26). za januar 2026. godine

3. Najniža penzija, usklađena prema ovoj odluci, iznosi 456,00 eura.

4. Usklađena najniža penzija iz tačke 3 ove odluke služi kao osnov za određivanje najniže djelimične invalidske penzija u smislu člana 40 Zakona.

5. Usklađivanje prema ovoj odluci izvršiće se dosadašnjim korisnicima nominalnog iznosa najniže penzije, po službenoj dužnosti, bez donošenja posebnog rješenja.

6. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 35

Podgorica, 03.06.2026. godine

Upravni odbor Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore
Predsjednica,
Darka Džabasan, s.r.

1439.

Na osnovu čl. 58 i 120 stav 1 tačka 7 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni list RCG“, br. 54/03, 39/04, 61/04, 79/04, 14/07 i 47/07, „Službeni list CG“, br.79/08, 14/10, 78/10, 34/11, 66/12, 38/13, 61/13, 60/14, 10/15, 44/15, 42/16, 55/16, 80/20, 145/21, 86/22, 99/23,125/23, 77/24, 11/25, 122/25, 160/25 i 14/26) Upravni odbor Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore, na sjednici od 03.06.2026. godine, donio je

ODLUKU

O USKLAĐIVANJU PENZIJA I NOVČANIH NAKNADA OD 1. MAJA 2026. GODINE

1. Usklađuju se penzije i novčane naknade (novčane naknade za tjelesno oštećenje, dodaci za pomoć i njegu i novčane naknade po osnovu preostale radne sposobnosti), na osnovu statističkih podataka, sa kretanjem potrošačkih cijena i prosječne zarade zaposlenih na teritoriji Crne Gore u prethodna četiri mjeseca u odnosu na četiri mjeseca koji im prethode, i to u procentu koji predstavlja zbir 75% procenta rasta zarada i 25% procenata rasta potrošačkih cijena i povećava se za 0,95%.

2. Osnov za usklađivanje po ovoj odluci čini iznos penzije, odnosno novčane naknade na dan 1. januar 2026. godine.

3. Usklađivanje po ovoj odluci pripada od 1. maja 2026. godine.

4. Usklađivanje penzija i novčanih naknada po ovoj odluci izvršiće se po službenoj dužnosti, bez donošenja posebnog rješenja.

5. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 36

Podgorica, 03.06.2026. godine

Upravni odbor Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore

Predsjednica,

Darka Džabasan, s.r.

1440.

Na osnovu čl. 58 i 120 stav 1 tačka 7 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni list RCG“, br. 54/03, 39/04, 61/04, 79/04, 14/07 i 47/07, „Službeni list CG“, br. 79/08, 14/10, 78/10, 34/11, 66/12, 38/13, 61/13, 60/14, 10/15, 44/15, 42/16, 55/16, 80/20, 145/21, 86/22, 99/23, 125/23, 77/24, 11/25, 122/25, 160/25 i 14/26) Upravni odbor Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore, na sjednici od 03.06.2026. godine, donio je

**ODLUKU
O USKLAĐIVANJU OSNOVA ZA ODREĐIVANJE NOVČANE NAKNADE ZA
TJELESNO OŠTEĆENJE
OD 1. MAJA 2026. GODINE**

1. Usklađuje se, od 1. maja 2026. godine, osnov za određivanje novčane naknade za tjelesno oštećenje, na osnovu statističkih podataka, sa kretanjem potrošačkih cijena i prosječne zarade zaposlenih na teritoriji Crne Gore u prethodna četiri mjeseca u odnosu na četiri mjeseca koja im prethode, u procentu koji predstavlja zbir 75% procenta rasta zarada i 25% procenata rasta potrošačkih cijena, i povećava se za 0,95%.

2. Osnov za usklađivanje po ovoj odluci čini osnov za određivanje novčane naknade za tjelesno oštećenje na dan 1. januar 2026. godine.

3. Osnov za određivanje novčane naknade za tjelesno oštećenje, usklađen prema ovoj odluci, iznosi 464,20122 eura.

4. Ova odluka stupa na snagu osmog danom objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 37

Podgorica, 03.06.2026. godine

Upravni odbor Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore
Predsjednica,
Darka Džabasan, s.r.

1441.

Na osnovu čl. 58 i 120 stav 1 tačka 7 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni list RCG“, br. 54/03, 39/04, 61/04, 79/04, 14/07 i 47/07, „Službeni list CG“, br.79/08, 14/10, 78/10, 34/11, 66/12, 38/13, 61/13, 60/14, 10/15, 44/15, 42/16, 55/16, 80/20, 145/21, 86/22, 99/23, 125/23, 77/24, 11/25, 122/25, 160/25 i 14/26) Upravni odbor Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore, na sjednici od 03.06.2026. godine, donio je

O D L U K U
O USKLAĐIVANJU VRIJEDNOSTI PENZIJE ZA JEDAN LIČNI BOD OD 1. MAJA 2026. GODINE

1. Usklađuje se, od 1. maja 2026. godine, vrijednost penzije za jedan lični bod, na osnovu statističkih podataka, sa kretanjem potrošačkih cijena i prosječne zarade zaposlenih na teritoriji Crne Gore u prethodna četiri mjeseca u odnosu na četiri mjeseca koji im prethode i to u procentu koji predstavlja zbir 75% procenta rasta zarada i 25% rasta potrošačkih cijena i povećava se za 0,95%.

2. Osnov za usklađivanje po ovoj odluci čini vrijednost penzije za jedan lični bod na dan 1. januar 2026. godine.

3. Vrijednost penzije za jedan lični bod, usklađen prema ovoj odluci, iznosi 12,05823 eura.

4. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 38

Podgorica, 03.06.2026. godine

Upravni odbor Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore

Predsjednica,

Darka Džabasan, s.r.